



IZVJEŠTAJ O RADU za 2014. godinu

Cetinje, februar 2015.

S A D R Ź A J

O Nacionalnoj Biblioteci Crne Gore »Đurđe Crnojević«.....	4
Ciljevi razvoja Nacionalne biblioteke Crne Gore.....	4
Realizacija ciljeva NBCG u 2014. godini.....	5

REDOVNI POSLOVI

Nabavka, prijem, smještaj i korišćenje građe.....	14
Program „Javni rad“	23
Revizija fondova i reorganizacija smještaja.....	24
Zaštita bibliotečkog materijala.....	24

Bibliografska obrada bibliotečke građe.....	26
Bibliografska kontrola, ISBN, ISSN, CIP.....	28
Bibliografska obrada građe u Muzejskom odjeljenju.....	30

Nacionalna bibliografija.....	32
-------------------------------	----

COBISS centar Crne Gore.....	36
Centar za mikrofilmovanje i digitalizaciju.....	37
Matična služba.....	38
Edukacija.....	39

MEĐUNARODNA SARADNJA.....	42
---------------------------	----

Kulturni događaji.....	44
Prisutnost u medijima.....	45

OSTALE AKTIVNOSTI ZAPOSLENIH U NBCG.....	46
--	----

Zajednički i opšti poslovi.....	49
---------------------------------	----

Javne nabavke.....	55
Finansijski izvještaj.....	57

Prilozi

OSNOVNI PODACI O USTANOVI

Naziv ustanove	Nacionalna biblioteka Crne Gore “Đurđe Crnojević”
Lokacije	Cetinje - Zgrada bivšeg Italijanskog poslanstva Cetinja - Zgrada bivšeg Francuskog poslanstva
Adresa	Bulevar crnogorskih junaka, 163 Cetinje Njegoševa br.101, Cetinje
PIB/matični broj	02010470
Tel/fax	040 231 143; 040 231 020; 040 234 236 – Bulevar c. j. 040 232 133 - Njegoševa
Radno vrijeme	9-17 h; čitaonice radnim danima 7-17 h i subotom: 7-14 h
Broj žiro računa	Prva banka 535-11579-68
Direktor	Jelena Đurović, mail jelena.djurovic@cnb.me
Zakonski okvir	Zakon o kulturi Crne Gore, "Sl. list Crne Gore, broj 49/2008" Zakon o bibliotečkoj djelatnosti Crne Gore, "Sl. list Crne Gore, broj 49/2010" Zakon o izdavačkoj djelatnosti Crne Gore, "Sl. list Crne Gore, broj 30/2012". Zakon o primjeni propisa kojima se uređuju prava intelektualne svojine, Crne Gore, 2005 Zakon o zaštiti kulturnih dobara Crne Gore, 2010 Odluka Vlade Crne Gore o imenovanju Jelene Đurović za direktoricu JU NBCG, od 2. 10. 2014, br. 08-2454/3-13 Zakon o budžetu za 2014. g.- 1.004.746,09€ Ugovor o finansiranju kapitalnih projekata, br.19/2-01-946/1 Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Direkcija javnih radova, br.19/2-01-946/1 - 483.801,55 €. Ugovori po Programu zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2014. g, Ministarstvo kulture Crne Gore – 42.000 € Ugovor o finansiranju po programu Javni rad - Zavod za zapošljavanje - 8.270,10 €. Ugovor o finansiranju Digitalizacija - Prijestonica Cetinje - 7.016,53
Organi upravljanja i stručni organi	• Savjet: predsjednik Saša Milić, članovi: Mladen Lompar, Ruža Danilović, Marijan Miljić, Milenija Vračar • Stručno vijeće Jelena Đurović, Dragica Lompar, Natalija Bokan, Vjenceslava Ševaljević, Slavica Glendža, Irena Đurković, Radmila Drašković, Milorad Milović

O Nacionalnoj Biblioteci Crne Gore »Đurđe Crnojević«

Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“ smještena je na dvije lokacije na Cetinju, u dva spomenička objekta. To su predivna zdanja, sagrađena 1910.god. za potrebe italijanske i francuske diplomatije u Kraljevini Crnoj Gori.

U zgradi bivšeg Italijanskog poslanstva smješten je osnovni fond monografskih i serijskih publikacija i posebne zbirke (Zbirka rukopisa, Geografsko - kartografska zbirka, Muzička zbirka...), kao i uprava Biblioteke, Agencije za dodjelu CIP zapisa, ISSN i ISBN brojeva, Cobiss-centar, Matična služba i Bibliografsko odjeljenje. U ovom objektu su i čitaonice za sve navedene fondove.

Organizacija

Obavljanje poslova Biblioteke organizuje se u okviru dva sektora: Sektor za redovnu djelatnost i Sektor za razvoj bibliotečke djelatnosti i šest organizacionih jedinica.

Organizacione jedinice organizuju se kao odjeljenja, prema vrsti i srodnosti poslova koji se obavljaju u Biblioteci.

1. Odjeljenje za zajedničke i opšte poslove
2. Odjeljenje za popunjavanje, korišćenje i čuvanje fondova
3. Odjeljenje za stručnu obradu bibliotečkog materijala
4. Bibliografsko odjeljenje
5. Muzejsko odjeljenje
6. Odjeljenje za razvoj bibliotečke djelatnosti

Način organizovanja poslova koji se obavljaju u Biblioteci biće regulisan Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Ciljevi razvoja Nacionalne biblioteke Crne Gore

Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“ je riznica pisane kulturne baštine koja čuva materijalne dokaze o crnogorskoj kulturnoj stvarnosti, o postanku i indentitetu naroda. Zato je jedna od temeljnih kulturnih institucija države.Prikuplja i čuva pisane i elektronske izvore, omogućava njihovu dostupnost i brine se o njihovoj zaštiti. Objavljujući crnogorsku nacionalnu bibliografiju, promoviše crnogorsku pisanu kulturnu baštinu i stara se o kulturnim potrebama stanovništva.

Digitalne tehnologije i internet joj otvaraju nove puteve do korisnika, poboljšanje i povećanje obima usluga i modernizuju njeno ukupno poslovanje. U skladu sa načelom opšte dostupnosti informacijama NBCG afirmiše princip jednakosti i demokratičnosti. Ona se, kao državna matična biblioteka, stara za razvoj bibliotekarstva u Crnoj Gori. Svojim znanjem i iskustvom pomaže u radu ostalih biblioteka, koristeći povezivanje i praksu velikih biblioteka u okruženju, Evropi i svijetu. Nakon međunarodnog priznanja Crne Gore, Biblioteka je preuzela sve nadležnosti i obaveze, domaće i međunarodne, koje su imale zajedničke institucije Srbije i Crne Gore.

Biblioteka: služi znanju, obrazovanju, pamćenju i pismenosti; omogućava opšti pristup informacijama kao i stručnim, obrazovnim i kulturnim sadržajima; služi kao osnova i

podsticaj za ukupan razvoj, napredak i snaženje Crne Gore; služi i podstiče istraživanje, učenje, zabavu i kreativnost; služi svim građanima Crne Gore bez razlike i ograničenja. Osnovni ciljevi koje Biblioteka treba da ispuni su da:

- prikuplja, opisuje, čuva i daje na korišćenje nacionalnu zbirku bibliotečke građe o Crnoj Gori, Crnogorcima, drugim narodima i manjinskim nacionalnim zajednicama koje žive u Crnoj Gori, bibliotečku građu crnogorskih autora i crnogorskih izdavačko-štamarskih organizacija, staru i rijetku knjigu, najznačajnije publikacije iz svih oblasti nauke i kulture, kao i službene publikacije;
- čuva i raspoređuje obavezni primjerak crnogorske izdavačko-štamarske produkcije;
- izrađuje tekuću i retrospektivnu bibliografiju i dodjeljuje oznake međunarodne bibliografske kontrole: ISBN, ISSN, ISMN i druge oznake;
- izrađuje osnovni kataloški opis – CIP za izdavače na teritoriji Crne Gore;
- vrši opis južnoslovenskih ćirilskih rukopisa;
- omogućava pristup bibliotečkoj građi, izvorima informacija, uslugama i servisima;
- obezbjeđuje korišćenje i protok bibliografskih i drugih izvora informacija i usluga;
- vodi evidenciju o građi i korisnicima;
- predlaže mjere za čuvanje i zaštitu bibliotečke građe;
- predlaže i sprovodi mjere za čuvanje i zaštitu bibliotečke građe sa svojstvom kulturnog dobra;
- daje uputstva za stručni bibliotečko-informacioni rad i primjenu međunarodnih standard;
- obavlja stručni i naučno-istraživački rad i objavljuje publikacije iz oblasti bibliotekarstva, informacionih i srodnih nauka;
- predstavlja Crnu Goru u međunarodnim bibliotečkim asocijacijama nacionalnih biblioteka i uspostavlja saradnju sa njima;
- organizuje naučno-istraživački, razvojni i savjetodavni rad na području bibliotečko-informacione djelatnosti i predlaže mjere za njeno unaprjeđivanje;
- povezuje biblioteke u bibliotečko-informacioni system Crne Gore i uključuje ih u međunarodne informacione sisteme;
- razvija stručne osnove uzajamnog kataloga;
- organizuje stručno usavršavanje lica za rad u uzajamnoj katalogizaciji i izdaje licence za rad;
- vrši provjeru osposobljenosti bibliotekara za rad u uzajamnoj katalogizaciji i izdaje licence za rad;
- vrši kontrolu kvaliteta i redakciju bibliografskih zapisa u uzajamnoj bibliografskoj bazi;
- promoviše i prezentuje crnogorsku kulturnu baštinu učešćem u međunarodnim projektima digitalizacije.

Realizacija ciljeva NBCG u 2014. godini

Nastavak radova na rekonstrukciji i sanaciji objekata Nacionalne biblioteke

U skladu sa kandidovanim investicionim projektima iz sredstava kapitalnog budžeta po Programu *Cetinje grad kulture* za 2014. godinu, a po planu javnih nabavki za 2014. godinu, za radove na rekonstrukciji Nacionalne biblioteke „Đurđe Crnojević“ opredijeljeno je 483.801,55 €.

Raspisani su otvoreni postupci javnih nabavki, odabrani izvođači i realizovani sljedeći radovi:

- sanacija podrumске etaže glavnog objekta Biblioteke – zgrade bivšeg Italijanskog poslanstva. Vrijednost izvedenih radova.....138.112,86 €;
- sanaciji krovnog pokrivača centralnog Depoa knjiga. Vrijednost izvedenih radova.....71.989,29 €;
- izrada sigurnosnog sistema za odvod poplavnih voda i podruma Depoa knjiga, takođe u istoj zgradi, u vrijednosti od.....47.921,82 €;
- instalacije protivpožarnog sistema, opreme signalizacije protivprovalne zaštite i instalacija video nadzora na zgradi bivšeg Francuskog poslanstva. Vrijednost izvedenih radova.....34.087,97 €.

Takođe, započeti su:

- radovi na uređenju parka zgrade bivšeg Italijanskog poslanstva i nastaviće se kad vremenski uslovi dozvole, u vrijednosti od.....149.713,36 €;
- postupak za izradu investiciono-tehničke dokumentacije za izvođenje sanacionih radova na objektu Depoa knjiga. Tender je u toku. Vrijednost raspisane nabavke je.....30.000,00 €.

Projektna dokumentacija za restauraciju zgrade bivšeg Francuskog poslanstva

Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“ je obezbijedila projektnu dokumentaciju za restauraciju i sanaciju zgrade bivšeg Francuskog poslanstva na Cetinju, kao i za njenu adaptaciju za potrebe budućeg Muzeja knjige, u vrijednosti od 30.000 €. Projektni zadatak je izradila Jelena Đurović, direktor NBCG.

Sredstva za izradu projektne dokumentacije Biblioteka je obezbijedila iz donacije Radne grupe za kulturu i društvo Savjeta za regionalnu saradnju (The Task Force on Culture and Society of the Regional Cooperation Council – RCCTFCS), organizacije koju su osnovale Evropska komisija i Savjet Evrope u cilju promocije saradnje u oblasti zaštite kulturne baštine u Jugoistočnoj Evropi, kod koje je Nacionalna biblioteka prošle godine aplicirala u okviru programa „Ljubljana proces II – rehabilitacija našeg zajedničkog nasljeđa“.

Projektnu dokumentaciju izradio je Arhitektonski biro „Građenje d. o. o.“ iz Sarajeva, koji je odbran na međunarodnom tenderu, raspisanom za pomenuti objekat i za još četiri objekta iz zemalja regiona.

Projekat Virtuelna biblioteka

Što se tiče realizacije planiranih aktivnosti u okviru projekta Virtuelna biblioteka, može se konstatovati da su u prvih devet mjeseci 2014. godine odvijane intenzivne aktivnosti na obuci zaposlenih u crnogorskim bibliotekama za rad na novoj platformi COBISS 3.

Protekli period je obilježilo i zaključivanje ugovora o punopravnom članstvu u sistemu COBISS.CG sa bibliotekom Arhitektonskog fakulteta iz Podgorice. U toku je procedura uključenja ove biblioteke koja je kadrovski već osposobljena za rad u sistemu COBISS.

Sredstva za COBISS članarinu za 25 biblioteka

Na zahtjev Nacionalne biblioteka, Vlada Crne Gore je odobrila namjenska sredstva za finansiranje licenci za sve biblioteke u sistemu COBISS.CG, za 2014. godinu i tako omogućila održivi razvoj bibliotečko-informacionog sistema u Crnoj Gori na ovoj platformi. Time je Nacionalna biblioteka uspjela da biblioteke - članice sistema COBISS.CG oslobodi troškova u vezi sa plaćenjem mjesečnih članarina za licence, za 2014.godinu.

Hosting za funkcionisanje sistema i centralnih servisa COBISS.CG

NBCG je potpisala Ugovor o o iznajmljivanju računarske infrastrukture za sistem COBISS.CG sa IZUM-om iz Maribora. IZUM se obavezao da će obezbjeđivati potrebnu računarsku infrastrukturu za funkcionisanje sistema i centralnih servisa COBISS.CG, hostovanje uzajamne i lokalnih baza podataka te hostovanje svih drugih baza podataka, okruženja, portala, COBISS/OPAC i drugih komponenti sistema COBISS.CG.

520 godina štampanja *Oktoiha prvoglasnika*

Centralni događaj u Nacionalnoj biblioteci Crne Gore ove godine bio je obilježavanje 520 godina štampanja *Oktoiha prvoglasnika*, prve ćirilične knjige u Jugoistočnoj Evropi. Ovim povodom Nacionalna biblioteka Crne Gore je organizovala nekoliko programa u cilju promocije i valorizacije ovog značajnog događaja za istoriju i kulturu Crne Gore.

Ovaj veliki datum u istoriji našeg štamparstva, književnosti i uopšte istoriji države, NBCG je obilježila programom koji je obuhvatao Svečanu akademiju i Izložbu Grafičke mape „Oktoiha 1494-2014“, autora Dimitrija Popovića.

Za program obilježavanja 520 godina od štampanja „*Oktoiha*“ NBCG je tražila 20.000 eura. Međutim, po ovom projektu odobreno je svega 10.000 eura. Za realizaciju projekta proslave ovog velikog jubileja za crnogorsku kulturu, koji je obuhvatao dva dijela:

- Svečanu akademiju, na kojoj je prikazan scenski komad „Zidiri i bibliotekari“ u režiji Ane Vukotić, a u izvođenju renomiranih glumaca iz Crnogorskog narodnog pozorišta.
- Izložbu grafika „Oktoiha 1494-2014“, čiji je autor poznati crnogorski slikar i vajar Dimitrije Popović, što je ujedno bila i promocija Grafičke mape „Oktoiha 1494-2014“, bibliofilsko izdanje, štampano u 100 numerisanih primjeraka, sa pratećim katalogom,

NBCG nije imala dodatnih sredstava iz drugih izvora. Za realizaciju troškova nedostajalo je ukupno 10.000 eura, tako da je NBCG tražila i dobila saglasnost od Ministarstva kulture da se nedostajuća, sredstva preusmjere na pomenuti projekat i to: 2000 € iz projekta Izrada suvenira; 2000 € iz projekta Izrada kožnih poveza i 500 € iz projekta Otkup knjiga.

NBCG namjerava, u saradnji sa Ministarstvom kulture, Ministarstvom prosvjete i lokalnim zajednicama da, kao gotov proizvod, umjetnički program „Zidari i bibliotekari“, ponudi kao projekat za prikazivanje u gradovima Crne Gore u cilju edukacije i promovisanja naše pisane kulturne baštine.

Web arhiv

Aktivnosti na formiranju Web arhiva Crne Gore u NBCG, tokom 2014. godine su se odnosile na kontakte sa institucijama, u zemlji i inostranstvu, koje se bave arhiviranjem web strana.

Urađen je Plan o uspostavljanju web arhiva u NBCG i on podrazumijeva potpisivanje sporazuma sa institucijom koja se bavi pomenutom aktivnošću, sve u cilju poštovanja Zakona o obaveznom primjerku. Naime, svrha web arhiva je preuzimanje i trajno čuvanje publikacija s interneta kao dijela crnogorske kulturne baštine. Publikacije se za arhiviranje će se odabirati prema određenim kriterijumima Nacionalne biblioteke Crne Gore. Poput štampanih publikacija i neknjižne građe, i mrežna građa sa domenom .me se mora shvatati kao obavezni primjerak.

Digitalizacija bibliotečke građe

U NBCG su se tokom 2014 godine sprovodile različite aktivnosti, usmjerene ka stvaranju digitalnih zbirki od nacionalnog značaja i prepoznatljivosti. Nastojalo se da se, shodno sadržajima bibliotečke građe u Crnoj Gori, stvore još bolji uslovi za implementaciju *Nacionalnog programa digitalizacije biblioteka* (Ministarstvo kulture CG, 2008) i definišu pojedine aktivnosti i ciljevi koje treba postići. Shodno Programu, i tokom 2014. g. sprovedene su aktivnosti na:

1. stvaranju kvalitetnih zbirki digitalizovane bibliotečke građe u cilju njihove zaštite i poboljšanja dostupnosti i načina korišćenja;
2. omogućavanju pristupa zbirkama digitalizovane bibliotečke građe u skladu sa važećim i utvrđenim pravilima za njeno korišćenje;
3. stvaranju nove ponude, odnosno pružanju novih usluga korisnicima
4. pohranjivanju zbirki digitalizovane bibliotečke građe, uz organizovan sistem upravljanja koji će pružiti garanciju da će biti trajno očuvane i dostupne;
5. kompletiranju postojećeg bibliotečkog fonda.

Priliv nove bibliotečke građe

Iako je u NBCG je i tokom 2014. godine bio aktuelan problem nekompletnosti obaveznog primjerka, ipak je u ovoj godini evidentan veći priliv obaveznog primjerka u odnosu na protekle godine, što je postignuto reklamacijama.

Isto tako, velika angažovanost bibliotekara bila je usmjerena i na sve druge vidove nabavke građe. Treba istaći da su ove godine kupljene tri veoma vrijedne stare knjige, od kojih je jedna rukopisna iz 15. vijeka.

NBCG je ove godine dobila posebno vrijedan poklon, monumentalnu likovnu zbirku „Iconotheca Valvasoriana“, koju je Nacionalnoj biblioteci Crne Gore poklonio bivši predsjednik Republike Slovenije, Milan Kučan, u ime Slovenačke akademije nauka i umjetnosti.

Bibliografska obrada publikacija u elektronskom katalogu

Na dan 21. 10. 2014. godine, u lokalnim bazama biblioteka uključenih u sistem COBISS.CG kreiran je 500.000-ti zapis, od čega je u lokalna bazi podataka NBCG na dan 15. 12. 2014. g. ukupno 204.127. U 2014. godine kreirano je ukupno 11.859 novih zapisa.

Stručni nadzor i podrška narodnim i školskim bibliotekama

Tokom godine realizovan je obilazak 21 narodne/gradske biblioteke i Univerzitetske biblioteke Crne Gore. Matična služba je vodila evidencije, statistike i preglede o zatečenom stanju u crnogorskim bibliotekama. Na osnovu obaveze iz *Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra biblioteka na teritoriji Crne Gore*, nastaviće se izrada centralnog registra svih crnogorskih biblioteka.

Takođe, tokom 2014. godine NBCG "Đurđe Crnojević" je svim narodnim bibliotekama u Crnoj Gori, ali i nekim drugim institucijama u državi i van nje uputila vrijedne poklone i to: 3849 primjerka monografskih publikacija (Crnogorska bibliografija 1494-1994; Portreti; Posebna izdanja NBCG) i 2315 broja serijskih publikacija (Bibliografski vjesnik...).

Informaciona i medijska pismenost kroz mrežu biblioteka

Na osnovu konkursa Program participacije 2014-2015, Generalni direktorijat UNESCO u Parizu odobrio je projekat Nacionalne biblioteke Crne Gore „Đurđe Crnojević“ - „Informaciona i medijska pismenost - strategija i obuka“.

Tim Nacionalne biblioteke, Jelena Đurović, Gordana Ljubanović i Vesna Kovačević, osmislio je ovaj međuresorni projekat u kojem će učestvovati stručnjaci i predstavnici nekoliko ministarstava: kulture, prosvjete, te informacionog društva i telekomunikacija, kao i bibliotekari iz odabranih javnih i školskih biblioteka. Sljedeće godine će se paralelno raditi na izradi predloga Strategije širenja informacione i medijske pismenosti kroz mrežu biblioteka i na neposrednom obrazovanju bibliotekara kroz radionice i edukacije edukatora.

Planirane aktivnosti proistekle su iz inicijative koju je Nacionalna biblioteka, uz podršku Crnogorske nacionalne komisije za UNESCO, pokrenula u martu ove godine. Sama inicijativa je konstruktivna reakcija na savremene svjetske trendove u bibliotečko-informacionoj djelatnosti i preporuke organizacije UNESCO, kao i na aktuelne potrebe građana i korisnika biblioteka za savladavanjem i djelotvornim korišćenjem narastajućeg broja različitih izvora informacija.

Index translationum

Index translationum NBCG je i u ovoj godini, kao i prethodnih, radila sa prikupljanju i slanju podataka o prevedenim djelima stranih autora u Crnoj Gori za međunarodnu bazu podataka Index translationum. U pitanju je međunarodna bibliografija publikovanih prevoda za tekuću godinu, pod patronatom UNESCO-a.

Pripremljeni su podaci za 2013. i 2014. godinu.

Međunarodni kod za crnogorski jezik

NBCG „Đurđe Crnojević“ je još prije nekoliko godina, na inicijativu Jelene Đurović, pokrenula proceduru kod Kongresne biblioteke u Vašingtonu za dodjelu međunarodnog jezičkog koda za crnogorski jezik. Zvanični zahtjev, zajedno sa detaljno ispunjenim upitnikom dostavljen je Registracionoj agenciji za ISO 639-2. NBCG je upitnik pripremila u saradnji sa Institutom za crnogorski jezik i književnost i Ministarstvom prosvjete i sporta.

Februara 2014. g. NBCG je dobila dopis od Komiteta Kongresne biblioteke u kojem je sugerisano da je potrebno detaljnije razjasniti razlike između crnogorskoga i srpskoga jezika, te da se po pripremi odgovarajućeg materijala isti pošalje kao dopuna Zahtjevu. Da bi se ispunio taj zadatak u februaru 2014. je pokrenuta od strane NBCG i Instituta za standardizaciju Crne Gore inicijativa za formiranje crnogorskog komiteta ISME / TK 016 - *Kodifikacija jezika*. Ovaj Tehnički komitet osnovan je 5. juna 2014. godine. Članovi Tehničkog komiteta iz Nacionalne biblioteke su Milenija Vračar i Vjenceslava Ševaljević.

U NBCG je obezbijedena pismena podrška nacionalnih bibliografskih centara Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Makedonije i Bugarske, koje će se poslati kao dopuna Zahtjevu za dobijanje jedinstvenog međunarodnog kôda za crnogorski jezik. Komitet je, u skladu sa Planom i programom rada za 2014. godinu realizovao sljedeće aktivnosti:

- priprema paralelne analize tekstova na crnogorskom i srpskom jeziku koji su objavljeni tokom XIX, XX i XXI vijeka,
- priprema dokumenta „Istorijski kontekst i osnovne gramatičke razlike između crnogorskoga i srpskoga jezika” koji predstavlja analizu razlika između standarda crnogorskog i standarda srpskog jezika,
- prevođenje navedenog dokumenta na engleski jezik.

Aktivnost slanja kompletiranog materijala dopune Zahtjevu u ISO 639 Joint Advisory Committee je odložena za početak 2015. godine iz razloga što se tada očekuje i zvanično pismo podrške Narodne biblioteke Srbije. Podnosioci Zahtjeva, i NBCG i Komitet, su mišljenja da je podrška NBS od značaja za dobijanje jedinstvenoga kôda za crnogorski jezik.

Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2014. g.

NBCG „Đurđe Crnojević“ je aplicirala za sredstva iz *Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2014. godinu* sa više projekata u ukupnom iznosu od 105.000 €. Odobrena sredstva za realizaciju projekata su iznosila 42.000 €. Realizovani su, između ostalih, sljedeći projekti: Konzervacija i restauracija oštećene periodike; Izrada kožnih i polukožnih poveza za staru periodiku; Digitalizacija knjiga značajnih za istoriju kulture Crne Gore; Publikovanje dvojezične monografije „Italijansko poslanstvo na Cetinju“; Tehničko-tehnološko opremanje Laboratorije za konzervaciju i restauraciju; Sprovođenje otkupa knjiga; Edukacija i doedukacija stručnog kadra.

Projekat „Revalorizacija kulturnih dobara Crne Gore”

U projekat „Revalorizacija kulturnih dobara Crne Gore“, koji je realizovalo Ministarstvo culture Crne Gore, uključena je i Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“, u čijim

fondovima se čuvaju dva pokretna kulturna dobra od nacionalnog značaja. To su listovi „Crnogorac“ (1871-1872) i „Glas Crnogorca“ (1873-1915).

U skladu sa svojim nadležnostima NBCG je tokom 2014. godine realizovala nekoliko aktivnosti koje se tiču pomenutih kulturnih dobara. O njima su urađeni elaborati sa mjerama zaštite i čuvanja.

Naime, kako su listovi „Crnogorac“ i „Glas Crnogorca“ još prije donošenja dokumenta o revalorizaciji kulturnih dobara, konzervirani i digitalizovani, čime se korišćenje originala smanjuje na najmanju moguću mjeru. Digitalna forma ovih glasila je dostupna svima za korišćenje u naučne, istraživačke i obrazovne svrhe, pa se na taj način štiti specifičnost i originalnost ovog dobra.

Tokom 2014. godine u Muzejskom odjeljenju NBCG, gdje se kulturna dobra čuvaju, konstantno je vođena briga o kontrolisanim ambijentalnim uslovima, kontrola temperature i relativne vlažnosti vazduha, redovno brisanje prašine u cilju sprečavanja da ne dođe do mikrobioloških oštećenja dobara, kao i zaštita od direktne jake dnevne svjetlosti postavljanjem roletni...

Izdavačka djelatnost

Izdavački poduhvat u 2014. godini je bibliofilsko izdanje, u 100 primjeraka, sa potpisom autora:

- *Grafička mapa Oktoih 1494-2014*, autora Dimitrija Popovića

Tokom 2014. godine, završeni su sljedeći rukopisi tekuće nacionalne bibliografije u elektronskom izdanju:

- *Crnogorska bibliografija : monografske publikacije : 2004;*
- *Crnogorska bibliografija : monografske publikacije : 2011;*
- *Crnogorska bibliografija : prilozi iz serijskih publikacija i zbornika : 2013.*

Osim toga, publikovano je i:

- *Katalog Grafička mapa Oktoih;*
- *Bio-bibliografija Marije Adžić*, autora Milorada Milovića
- *Izvještaj o radu za 2013. g. u PDF-u*, na sajtu Biblioteke
- *Francusko poslanstvo*, vodič,
- *Bibliografija serijskih publikacija 1995-2010*,

U štampi je *Bibliografski vjesnik*, br. 3 za 2013. g. i br. 1-2-3 za 2014. godinu.

Prezentacija digitalne kolekcije „Petar II Petrović Njegoš“

Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“ tokom 2014. g. predstavila je svoj značajni projekat Digitalnu kolekciju „Petar II Petrović Njegoš“, koji je realizovala povodom 200 godina od rođenja velikog pjesnika, filozofa i vladara, kako u više gradova Crne Gore, tako i u inostranstvu, na Konferenciji o digitalizaciji naučne i kulturne baštine. O ovom projektu Satelitski program TVCG je, u okviru serijala *Kulturna baština*, realizovao polučasovnu emisiju, gdje su autori iz NBCG prezentovali rok rada na kreiranju portala.

Tokom 2014. godine kolekcija radova o Njegošu je proširena sa *Bibliografijom Njegoš*,

koja broji preko 34.000 bibliografskih jedinica, a koju je objavio Institut za crnogorski jezik i književnost krajem 2013. g.

Oprema

Tokom 2014. g. aktivnosti NBCG su bile usmjerene i na nabavku hidraulične prese potrebne za proces konzervacije starih i rijetkih knjiga, novina i druge vrijedne bibliotečke građe. U Nacionalnoj biblioteci je krajem aprila sklopljen Ugovor sa firmom Pahmont doo, odnosno sa inženjerom Jovanom Radovićem sa Cetinja, o izradi hidraulične prese 30t za hladno presovanje konzervirane i restaurirane bibliotečke građe (papira). Presa ima prateću dokumentaciju sa prikazom konstruktivnog izgleda sa neophodnim podacima, shemom hidrauličnog sistema i atestom o bezbjednosti uređaja za rukovanje.

Takođe, od opreme je nabavljeno i: 1 notebook racunar, 6 lap top računara, 1 tablet, 5 UPS, 1 UPS sa dvostrukom konverzijom za skener u Centar za digitalizaciju.

Međunarodna saradnja

NBCG je i tokom 2014. g. realizovala međunarodnu saradnju sa vodećim bibliotečkim asocijacijama: IFLA, LIBER, CDNL, ISBN, ISSN, UNESCO i dr. Biblioteka je bila usmjerena na realizaciji obaveza u Projektu TEL (The European Library - Evropska biblioteka), EUROPEANA i kroz učešće u radnim grupama Projekta (Kontakt grupa i Tehnička grupa).

Takođe, nastavljeno je aktivno učešće u regionalnom projektu COBISS.Net, izradi baze podataka Index translationum, kao i saradnja sa drugim nacionalnim bibliotekama (razmjena publikacija, iskustava i stručnjaka) sa kojima Biblioteka ima potpisane sporazume o saradnji: Narodna biblioteka Srbije, Nacionalna biblioteka Češke, Nacionalna biblioteka Makedonije i dr. Saradnja se odnosi na razmjenu knjiga, časopisa, novina, elektronskih izdanja i drugog materijala, kao i međubibliotečka pozajmica građe u saglasnosti sa programom IFLA za univerzalnu dostupnost izdanja, uz olakšice za uslove plaćanja.

Klauzule Memoranduma podrazumijevaju i zajedničku organizaciju naučnih i obrazovnih programa. Biblioteke se zalažu za unapređenje saradnje, imajući u vidu zajednički interes na području bibliotečkih i informacionih nauka, a sve u svrhu razvoja makedonskih i crnogorskih kulturnih veza.

Program „Javni rad“

Poslovi na reorganizaciji fondova u centralnom depou, su uspješno realizovani kroz učešće NBCG u programu „Javni rad“ Zavoda za zapošljavanje, tokom prethodnih godina. Na osnovu dosadašnjeg iskustva i izuzetnih pokazatelja uspješnosti u realizaciji, NBCG je i 2014. godine podnijela zahtjev Zavodu za zapošljavanje Crne Gore za nastavak projekta „Reorganizacija osnovnog fonda knjiga i periodike“.

Web sajt

Tokom 2014. godine radilo se na redizajniranju veb strane Biblioteke. Za ovaj posao javila se agencija: DAA MONTENEGRO - Design and Advertising Agency, sa kojom je potpisati Ugovor. Evaluacije, korekcije i dorade po sugestijama članova redakcije sajta, zajedno sa kreiranjem strukture web sajta su trajale od februara do juna mjeseca 2014. kada je usvojeno idejno rješenje.

Postavljen je testni link, sa svim sadržajima veb strane: vodičem kroz Biblioteku, aktuelnim događajima, fotografijama, katalogom izdanja, video klipovima sa najvažnijih događaja (prezentacija, izložbi...) u Biblioteci.

Sjednice organa upravljanja i sjednice stručnih tijela

Tokom 2014. godine održane su tri sjednice Savjeta Biblioteke: Konstitutivna sjednica novog saziva 20.01.2014.godine, druga sjednica 17.02.2014.godine, na kojoj su usvojeni Izvještaj o radu za 2013.godinu i Program rada za 2014.godinu; i treća sjednica 22.12.2014.godine, na kojoj je usvojen cjenovnik usluga za narednu godinu, stavljen je van snage Pravilnik o autorskim honorarima Centralne narodne biblioteke RCG „Đurđe Crnojević“- Cetinje br.02-555 od 11.04.2005.godine, te vraćen na doradu prijedlog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta NBCG.

Kandidatura književnih radova za djecu D. Kršenković-Brković za ALMA nagradu

NBCG je 2014. godine kandidovala djela za djecu, crnogorske književnice Dragane Kršenković-Brković za prestižnu nagradu Astrid Lindgren Memorial Award – ALMA, za 2015. godinu. Ova nagrada je utemeljena 2002. godine nakon smrti znamenite spisateljice za djecu. Ovu međunarodnu nagradu utemeljila je Švedska vlada a vodi je Swedish Arts Council u Stocholmu. Nagrada se dodjeljuje svake godine jednom živućem piscu, ilustratoru ili promotoru čitanja za ukupni doprinos na području književnosti za djecu i mlade i iznosi 5 milijuna švedskih kruna. Dodjeljuje se za visoke umjetničke domete i humanističke vrijednost u duhu Astrid Lindgren a ima za cilj jačati interes za dječju knjigu u svijetu te promicati dječja prava.


Pravo nominacija imaju od strane žirija odabrane ustanove i organizacije pojedinih zemalja među kojima je i NBCG.

REDOVNA DJELATNOST

Nabavka, prijem, smještaj i korišćenje građe

Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“ je u 2014. godini obogatala svoje fondove sa oko 4000 naslova različitih publikacija u većem broju primjeraka, od čega je samo monografskih publikacija 3051 naslov. Veliki broj novih naslova došao je putem obaveznog primjerka, poklona i kupovine, a zahvaljujući razmjeni sa drugim bibliotekama i fakultetima, izvan države, fond Nacionalne biblioteke bogatiji je za preko 1000 novih naslova knjiga, časopisa i elektronskih izdanja.

Grafikon 1. Priliv monografskih publikacija od 2004. do 2014. g.




Knj. iz CG	469	416	627	1014	1108	1147	1089	678	725	1143	1343
Knj. iz Srbije	8062	8490	7139	5834	5700	7009	10703	6506	5147	703	474
Knj. iz inostr.	377	212	321	577	283	262	321	661	263	302	365
Knj. poklon	2723	563	293	844	124	629	456	392	993	360	793
Kupovina	142	68	53	58	29	85	191	156	159	160	76
UKUPNO	11773	9749	8433	8327	7244	9132	12760	8393	7287	2668	3051

Dok nije stupio novi Zakon o izdavaštvu, odnosno o obaveznom primjerku, kako Crne Gore, tako i Srbije, NBCG je iz Narodne biblioteke Srbije i Biblioteke Matice srpske, dobijala kompletni obavezni primjerak. Od 2013. g. po Zakonu o obaveznom primjerku obiju država, na snazi je međunarodna razmjena, koja se sprovodi prema Sporazumu o saradnji.

Obavezni primjerak

Zbog nepoštovanja Zakona o izdavaštvu od strane mnogih izdavača u NBCG je i tokom 2014. godine bio aktuelan problem nekompletnosti obaveznog primjerka. U neposrednim kontaktima sa autorima, izdavačima i štamparima dolazilo se do informacija i dio nedostajućih naslova monografskih i serijskih publikacija je nabavljen.

Grafikon 2. Crnogorski obavezni primjerak od 2004. do 2014. g.



Knjige	469	416	693	1014	1108	1147	1089	678	725	1143	1343
Časopisi	44	41	41	127	113	113	99	235	219	290	90
Novine	77	92	75	155	99	99	76	211	225	203	85
CD CD-r	20	18	39	18			34			54	62

U ovoj godini veći je priliv obaveznog primjerka u odnosu na prošlu godinu što je postignuto reklamacijama. Putem obaveznog primjerka 2014. god. od crnogorskih izdavača nabavljeno je 1343 naslova monografskih publikacija (5387 primjeraka).

Tabela 1. Obavezni primjerak upućen Univerzitetnoj biblioteci

Vrsta građe	Broj primjeraka
Monografske publikacije	699 naslova
Serijske publikacije – časopisi	125 naslova - 249 brojeva
Serijske publikacije – novine	110 naslova- 508 brojeva
Serijske publikacije – dnevne novine	6 naslova - 2070 brojeva

Putem obaveznog primjerka dobijeno je i:

CD (muzički).....42 (64)

CDR (ostalo).....63 (61)

CD (elektronski časopisi).....	20
DVD (filmovi).....	11

Tabela 2. Obavezni primjerak dobijen reklamacijom

Vrsta građe	Broj naslova	Broj primjeraka
Monografske publikacije	593 naslova (168 kataloga)	1510 primjeraka
Časopisi	90 naslova	370 brojeva (1550 primj.)
Novine	85 naslova	1376 br. (4128 primj.)

Poklon

Putem poklona NBCG je od 132 pojedinca-darodavca i 66 institucija, (Prilog I) Biblioteka je nabavila 793 monografskih publikacija.

Posebno vrijedan poklon je monumentalna likovna zbirka „Iconotheca Valvasoriana“, koju je Nacionalnoj biblioteci Crne Gore poklonio bivši predsjednik Republike Slovenije, Milan Kučan, u ime Slovenačke akademije nauka i umjetnosti. Riječ je o faksimilno-bibliofilskom izdanju grafičke zbirke koju je od 1659. do 1672. godine formirao slovenački plemić, naučnik, etnograf i crtač Janeza Vajkarda Valvasora (1641-1693), a koju čini 17 svesaka sa 7752 grafike, akvarela i crteža.

Tabela 3. Nabavka putem poklona

Vrsta građe	Broj naslova (primjeraka)
Monografske publikacije	793 naslova (1059 primjerka)
Serijske publikacije (časopisi)	200 brojeva
Geografske karte	13 (59)
Razglednice	13 (76)

NBCG „Đurđe Crnojević“ dobila je na poklon gotovo sva objavljena godišta dva britanska specijalizovana stručna časopisa iz oblasti psihoterapije – „Britanski časopis za psihoterapiju“ (British Journal of Psychotherapy) i „Časopis za dječiju psihoterapiju“ (Journal of Child Psychotherapy).

Časopis je Nacionalnoj biblioteci krajem 2014. godine donirala profesorka Madeleine Reeves, predavač socijalne antropologije na Univerzitetu u Mančesteru, Belika Britanija. Riječ je o 75 godišta ova dva časopisa iz oblasti psihoterapije, koji sadrže ukupno 200 brojeva, pri čemu su godišta „Britanskog časopisa za psihoterapiju“ objavljena između 1986 i 2012.god., a Časopis za dječiju psihoterapiju između 1964-2012. god.

Zahvaljujući ovoj donaciji, fond stranih stručnih časopisa Nacionalne biblioteke je značajno obogaćen, pogotovo ako se uzme u obzir da su časopisi iz oblasti psihologije, psihoterapije, a posebno dječije psihoterapije, nedovoljno zastupljeni u naučnoj literaturi u cijelom regionu.


Međunarodna razmjena

Zbog previsokih poštanskih troškova razmjena se u prvih pola godine vršila samo sa bibliotekama koje su imale prioritet: biblioteke iz regiona, posebno bivših YU republika, zatim British Library, Njemački institut u Regenzburgu, Austrijska Nacionalna biblioteka, Kongresna biblioteka u Vašingtonu i Slovanska knjihovna.

Tabela 4. Međunarodna razmjena u 2014. g.

Primljeno		Poslato	
monografskih publ.	365	monografskih publ.	238
serijskih publ.	384	serijskih publ.	137

Grafikon 2. Međunarodna razmjena od 2004. do 2014. g.



NBCG je na osnovu *Sporazuma o saradnji*, izvršila međunarodnu razmjenu sa Narodnom bibliotekom Srbije i Bibliotekom Matice srpske iz Novog Sada.

Od Narodne biblioteke Srbije NBCG je putem razmjene dobila: 115 knjiga, 32 naslova periodike (1307 primjeraka) i 4 CD-a.

Od biblioteke Matice srpske NBCG je dobila: 359 knjiga i 570 naslova periodike (570 primjeraka)

NBCG je razmjenom Narodnoj biblioteci Srbije uputila: 89 knjiga, 136 naslova periodike (1574 brojeva), 6 geografskih karata, 6 razglednica

NBCG je biblioteci Matice srpske uputila: 133 knjige, 154 naslova periodičnih publikacija (1900 brojeva), 4 geograf. karte i 3 razglednice.

Tabela 5. Međunarodna razmjena sa NBS i BMS

Ukupno primljeno				Ukupno poslato	
monografske publ.		474 knjiga		monografske publ.	222 knjige
serijske pub.		620 nasl.(1877		serijske. publ.	290 nasl. (3474
		primjeraka)		primjeraka)	
CD	4	razglednice	9	geograf. karte	10

Za sve publikacije koje su stigle u Biblioteku rađeno je evidentiranje, tehnička obrada, štosovanje, signiranje i izrada pratećih kartona.

Kupovina

Na Međunarodnom sajmu knjiga u Podgorici kupljeni su naslovi koji su označeni kao deziderati. Kupljeno je 73 naslova koji su nedostajali u zbirci „Montenegrina“.

Takođe su kupljene i tri stare i rijetke knjige za Zbirku stara i rijetka knjiga:

- „Molitvenik za umobolne“ s kraja XV, odnosno početka XVI vijeka;
- „Četvoroevangelje“ iz druge polovine XVII vijeka;
- „Psaltir“ iz 1790. godine

Korišćenje fonda

Što se korišćenja fonda tiče, tokom 2014. godine broj zaduženih i razduženih publikacija približno su isti. Pozajmica se realizuje uz odgovarajući dopis, a knjige se uredno vraćaju sa pratećim dopisom. Korisnicima je omogućeno kopiranje i skeniranje bibliotečke građe u biblioteci. Za ove potrebe urađeno je 17 789 fotokopija i 832 skena.

Tabela 6. Korišćenje građe


Izdavanje građe na korišćenje	
Knjige	4 500 810 <i>Montenegrina</i> u centralnom depou
Časopisi	2323 sv.
Novine	2023 sv. 25 sv. <i>Montenegrina</i> u centralnom depou
Broj pruženih informacija (bibliografske, kataloške, informacije iz COBISS-a i dr.)	5920
Informacije korisnicima mail-om, telefonom	606
Fotokopiranje na zahtjev korisnika	
	17 739 fotokopija A4 +50 fotokopija A3
Skeniranje na zahtjev korisnika	832 skenova

Tabela 7. Korišćenje građe u Muzejskom odjeljenju


-Korisnika	21
-Broj posjeta korisnika	30
Izdato na korišćenje, zaduženo, razduženo, smješteno u magacin	
-Knjiga	328 knj.
-Časopisa	38 sv.
-Novina	160 sv.
-Arhivskih kutija iz legata	14 kutija iz legata dr P. Šoća; registar arh. građe
-Kutija sa fotografijama	legata dr P. Šoća
-Informacija	178 inf.
Fotokopiranje	60 str.

Zajednički katalog crnogorskih biblioteka


Zajednički katalog crnogorskih biblioteka COBIB.CG na adresi: <http://vbcg.vbcg.me> je pretraživan **106.103** puta.



Elektronski katalog CNBCT pretraživan **38.223** puta.




Baza podataka o bibliotekama COLIB.CG pretraživana je **1.607** puta.



Korišćenje web sajta

Tokom 2014. godine na web stranicu NBCG unesene su 63 aktuelnosti.
Broj posjeta na sajtu: www.cnb.me u 2014. godinu je 73.123.

Monthly history



Month	Unique visitors	Number of visits	Pages	Hits	Bandwidth
Jan 2014	1,842	4,242	27,697	45,127	1.29 GB
Feb 2014	1,555	3,802	24,917	44,550	1.39 GB
Mar 2014	2,144	4,832	31,431	53,140	1.56 GB
Apr 2014	1,817	4,036	18,241	41,029	1.70 GB
May 2014	1,821	3,851	17,991	35,641	3.13 GB
Jun 2014	3,112	8,349	64,218	99,320	3.57 GB
Jul 2014	1,738	6,840	43,739	60,396	1.26 GB
Aug 2014	1,869	7,187	116,972	133,734	1.50 GB
Sep 2014	2,102	6,477	124,259	144,798	1.77 GB
Oct 2014	2,572	6,679	161,124	182,404	2.00 GB
Nov 2014	2,275	6,029	157,606	186,714	2.53 GB
Dec 2014	5,759	10,799	241,527	265,037	3.10 GB
Total	28,606	73,123	1,029,722	1,291,890	24.81 GB

Najveći broj posjetilaca bio je iz Ukrajine, SAD, Crne Gore, Njemačke, Francuske, Finske i Ruske federacije.

Countries (Top 25) - Full list

Countries		Pages	Hits	Bandwidth	
	Ukraine	ua	95,402	95,402	454.09 MB
	United States	us	5,795	7,770	136.05 MB
	Montenegro	me	4,493	14,210	475.77 MB
	Germany	de	3,576	4,116	100.69 MB
	France	fr	2,879	2,921	41.25 MB
	Finland	fi	2,492	2,512	32.04 MB
	Russian Federation	ru	1,451	2,472	65.56 MB
	Great Britain	gb	1,067	1,455	22.87 MB
	China	cn	1,064	1,138	19.87 MB
	Republic of Serbia	rs	1,024	3,763	179.63 MB
	Netherlands	nl	804	848	6.82 MB
	Israel	il	726	886	13.50 MB
	Turkey	tr	654	690	11.63 MB
	Latvia	lv	373	418	4.60 MB
	Libya	ly	242	242	1.04 MB
	Poland	pl	240	299	8.45 MB
	Canada	ca	195	739	14.97 MB
	Bosnia-Herzegovina	ba	173	865	45.91 MB
	Croatia	hr	167	635	21.64 MB
	Japan	jp	135	209	7.75 MB
	Italy	it	134	386	6.21 MB
	Taiwan	tw	124	124	2.19 MB
	European country	eu	75	161	5.29 MB
	Malaysia	my	71	97	1.86 MB
	Indonesia	id	56	93	933.10 KB
	Others		847	2347	136.94 MB

Međubibliotečka pozajmica sa bibliotekama u Crnoj Gori realizovana je na osnovu 93 dopisa. Sve knjige su uredno vraćene. Bibliotekari korisnicima pružaju informacije putem telefona, maila i neposrednim kontaktom.

Tabela 8. Međubibliotečka pozajmica

Međubibliotečka pozajmica	
Broj dopisa	93
Broj poslatih knjiga	457

Tabela 9. Biblioteke u CG - međubibliotečka pozajmica

Red. Br.	Naziv biblioteke	Broj zahtjeva	Broj publikacija
1.	Muzeji, galerije i biblioteka – Budva	1	2
2.	Gradska biblioteka i čitaonica - Kotor	2	9
3.	Fakultet za pomorstvo – biblioteka – Kotor	3	7
4.	Istorijski institut Crne Gore – Podgorica	1	3
5.	Ekonomski fakultet – Podgorica	1	1
6.	NB „Radosav Ljumović“ – Podgorica	59	165
7.	Univerzitet Donja Gorica – biblioteka	10	195
8.	Univerzitetska biblioteka – Podgorica	2	17
9.	Gradska biblioteka i čitaonica – Herceg Novi	9	45
10.	Centar za kulturu – Grad. biblioteka - Nikšić	1	1
11.	Filozofski fakultet - Nikšić	3	5
12.	Centar za kulturu – Tivat	1	7
	U K U P N O	93	457

Međunarodna pozajmica

NBCG vrši poslove međunarodne pozajmice sa bibliotekama i individualnim korisnicima u inostranstvu. Na osnovu dopisa pozajmljuju se knjige i šalje se skenirani materijali mail-om.

Tabela 10. Međunarodna pozajmica

Vrsta posla	biblioteke	individualni korisnici
primljeni dopisi	19	15
poslati dopisi	25	20
primljene knjige	5	
poslate knjige	7	
primljeni članci iz časopisa	8	
poslati članci iz časopisa	7	
skenirani tekstovi		169 skenova

Čitaonica

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana knjige i autorskih prava Nacionalna biblioteka je 23. aprila 2014. godine organizovala kampanju i program pod nazivom „San noći knjige“. Tom prigodom besplatnu članarinu dobilo je 54 korisnika. Ukupan broj korisnika koji su učlanjeni u biblioteku za 2014. godinu je 176.

Korisnici – članarina

Podatak o “virtuelnim” korisnicima elektronskog kataloga iz godine u godinu bilježi rast, za razliku od korisnika koji dolaze u Biblioteku. Dnevna prisutnost u čitaonici je prosječno 8 (osam) korisnika.

Tabela 11. Novoučlanjeni korisnici

Vrsta članarine	Broj učlanjenih korisnika
Godišnja poklon članarina (Svjetski dan knjige)	56
Godišnja članarina (10 eura)	26
Mjesečna članarina (3 eura)	31
Trodnevna članarina (1 euro)	63

Pokloni narodnim i školskim bibliotekama

Tokom 2014. godine NBCG “Đurđe Crnojević” je svim narodnim bibliotekama u Crnoj Gori, ali i nekim drugim institucijama u državi i van nje uputila vrijedne poklone i to: 3849 primjerka monografskih publikacija (Crnogorska bibliografija 1494-1994; Portreti; Posebna izdanja NBCG) i 2315 broja serijskih publikacija (Bibliografski vjesnik...).

Nacionalna biblioteka Crne Gore “Đurđe Crnojević” je povodom Svjetskog dana knjige 23.04.2014 god. organizovala manifestaciju u zgradi biblioteke. Tom prilikom posjetiocima su se poklanjale knjige: Iz fonda multiplikata - 90 knjiga, a od izdanja biblioteke - 120 knjiga.

Smještaj

U 2014. god. sve publikacije koje su izdate na korišćenje, uredno su vraćene na mjesto. U centralni depo uložena je nova bibliotečka građa: 3143 monografskih publikacija, 298 tekućih naslova časopisa i 146 naslova novina

Tabela 12. Ukupno uloženo novih bibliotečkih jedinica

Monografske publikacije	4887
Časopisi	298 naslova
Novine	146 naslova
Fond knjiga Montenegrina u centralnom depou	
Monografske publikacije	1930 naslova

Tabela 13. Ulaganje bibliotečkih jedinica po fondovima

Vrsta građe	Fond	Broj naslova (brojeva)
Monografske publikacije	osnovni fond	830 naslova
Monografske publikacije, Montenegrina	muzejski fond	1202 naslova
Serijske publikacije, časopisi	osnovni fond	262 naslova 458 brojeva
Serijske publikacije, novine	osnovni fond	269 naslova 625 brojeva
Serijske publikacije, dnevne novine	osnovni fond	7 naslova 2160 brojeva
Serijske publikacije, časopisi	muzejski fond	222 naslova 487 brojeva
Serijske publikacije, novine	muzejski fond	241 naslova 1145 brojeva
Serijske publikacije, dnevne novine	muzejski fond	6 naslova 2160 brojeva

Program „Javni rad“

U magacinu je, putem programa „Javni rad“ i uz stalno učešće zapošljenih, napravljena reorganizacija smještaja fondova u depoima Biblioteke koja je i ove godine realizovana u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje CG

1. Slaganje edicije Monumenta Montenegrina i ulaganje u police (fond multiplikata)
2. Razvrstavanje, slaganje i smještaj u ormare, poklona iz Haškog tribunala (22paketa i 1308 publikacija)
3. Razvrstavanje, sravnjavanje sa spiskom, upoređivanje kontrolnih kartona i ulaganje u police Montenegrine- monografske publikacije (od sign. Broja 39399-40329; 930 publikacija)
4. Pakovanje poklona / izdanja Biblioteke narodnim bibliotekama u Crnoj Gori: Bibliografski vjesnik -21 komplet (42 paketa; 65 brojeva, 3185 primjeraka)
5. Ulaganje V signature, sređivanje polica V 83531-V 128485

Složene i popisane sveske *Politike* - poklon Gradske bibl. Cetinje i prebačene u podrum: 1946-1973, 1973-1999; 2000-2010.

Revizija fondova i reorganizacija smještaja

Poslovi na reviziji fondova NBCG odvijali su se i 2014. godine kroz nastavak reorganizacije smještaja fondova knjiga i periodike u glavnom depou, nacionalne kolekcije „Montenegrina“ i ostalih kolekcija u objektu bivšeg Francuskog poslanstva.

Revizija fondova i reorganizacija smještaja odrađena je, u prvom redu, u Muzejskom odjeljenju, gdje je završena reorganizacija smještaja crnogorskih časopisa (1945-2009) na isti način kao i kod crnogorskih novina. Naime, zbog ograničenosti prostora i crnogorski časopisi koji su izlazili od 1946. godine trajno treba da se izmjestu u centralni depo Biblioteke.

Kompletiranje monografskih publikacija zbirke „Montenegrina“ nije završeno tokom 2014. godine. Ono podrazumijeva povlačenje naslova iz osnovnog fonda, kojih ima oko 5000, a po kriterijumima pripadaju zbirci „Montenegrina“. Radi se publikacijama koje su uvrštene u osnovni fond Biblioteke, prije nego je formirano Muzejsko odjeljenje. Ovo je veoma složen posao, koji obuhvata povlačenje publikacija, upisivanje potrebnih naznaka o promjeni lokacije u inventarnim knjigama, kontrolu kartoteka multiplikata i rezervi crnogorskog obaveznog primjerka, zatim postupak stručne obrade, dodjelu signaturnih oznaka Muzejskog fonda i njihovo odlaganje u okviru zbirke „Montenegrina“.

Zaštita bibliotečkog materijala

Konzervatorska radionica

U konzervatorskoj laboratoriji su tokom 2014. god. obavljani poslovi predviđeni Programom zaštite i očuvanja kulturnih dobara u CNB „Đurđe Crnojević“. Radilo se na projektu konzervatorsko-restauratorskog tretmana stare crnogorske periodike muzejskog odjeljenja *Cetinjskog vjesnika* (1908-1913) koji je uspješno završen.

Urađena je zaštita 20 svesaka: 6 godišta i 543 broja. Kompletirano je i 3 godišta *Cetinjskog vjesnika* (1908-1913), iz osnovnog fonda sa prvim primjerkom muzejskog odjeljenja.

Sprovođenje konzervatorsko-restauratorskih mjera zaštite 15 knjiga iz Zbirke stare i rijetke knjige.

Operacije koje su izvršene prilikom zaštite pomenutih publikacija od daljeg oštećenja su:

1. numerisanje listova
2. mehaničko čišćenje i pregled listova
3. hemijsko uklanjanje mrlja blagim rastvaračima
4. pravljenje ljepila za restauraciju i konzervaciju
5. odabir japanskog papira za restauraciju i konzervaciju
6. određivanje kisjelosti PH, prije i poslije pranja i neutralizacije pojedinih listova
7. neutralizacija pojedinačnih listova suvim putem
8. ojačavanje listova
9. konzervacija i restauracija
10. sušenje listova između bagačica
11. presovanje listova
12. orezivanje
13. slaganje listova u logove
14. vođenje dokumentacionog kartona sa prilogom kompletne fotodokumentacije prije, u toku i poslije konzervacije

Određivanje konzervatorskih mjera za 20 geografskih karata za aplikaciju za donatorski Projekat Ambasade SAD-a.

Knjigovezačka radionica

U drugoj polovini 2014. godini rađena je adaptacija podrumskih prostorija u kojim je između ostalog smještena i knjigoveznica. Knjigovesci su učestvovali u iseljavanju radionice prenoseći inventar. U nedostatku radnog prostora knjigovezački poslovi su urađeni u manjem obimu.

Knjigovezačka radionica je radila na povezivanju dnevnih novina u tvrdi povež, kao i svih crnogorskih novina za zbirku “*Montenegrina*” i osnovni fond.

Projekat *Izrada kožnih i polukožnih poveza* se odnosi na 20 svesaka stare periodike, koje su značajne za crnogorsku istoriju i kulturu, koje su konzervirane i restaurirane. Bilo je potrebno da sveske dobiju odgovarajuće poveze i da se tako zaštićene vrte u zbirku *Montenegrina* na korist naučnika, istraživača i ukupne populacije korisnika Biblioteke. Izradu kožnih poveza radi Ivan Mihaljević.

Tabela 14. Knjigovezačka radionica

Vrsta posla	Broj jedinica
Tvrđi povež za zbirku “ <i>Montenegrina</i> ”	72 svezaka
Tvrđi povež za osnovni fond	72 svezaka
Tvrđi povež za redakciju <i>Vijesti</i>	30 svezaka
Pokretne korice za osnovni fond	540
Pokretne korice za zbirku “ <i>Montenegrina</i> ”	420
Popravka poveza	350 knjiga
Izrada kutija	80

Bibliografska obrada bibliotečke građe

Ukupan broj novih bibliografskih zapisa u elektronskom katalogu u ovoj godini iznosi 12.726, a od toga 7.208 zapisa za monografske publikacije (u Prijemnom odjeljenju i Odjeljenju za stručnu obradu bibliotečkog materijala), zatim 5.457 zapisa za članke i 60 zapisa za serijske publikacije. Broj zapisa u lokalnoj bazi NBCG, zaključno sa 2014. iznosi 204.750.

Tabela 15. Obrada bibliotečke građe u elektronskom katalogu u Odjeljenju obrade

Bibliografska obrada	Broj zapisa
Katalogizacija	2189 zapisa
Klasifikacija	2189 zapisa
Predmetizacija	2180 zapisa

Preuzimanje zapisa putem COBISS.NET-a	348 zapisa
*Preuzimanje zapisa putem COBISS.NET-a (tekući priliv)	3272 zapisa
*Lokacijski podaci	2804 zapisa
*Inicijalni zapisi	433 zapisa

*Napomena: Na preuzimanju zapisa putem COBISS.Net-a iz drugih baza (tekući priliv), izradi inicijalnih zapisa i unosu lokacijskih podataka, radilo se u Prijemnom odjeljenju.

Tabela 16. Redakcija bibliotečke građe u elektronskom katalogu u Odjeljenju obrade

Redakcija	Broj zapisa
Redakcija kataloške obrade	2243 zapisa
Redakcija UDK indeksa	2243 zapisa
Redakcija predmetnih odrednica	2035 zapisa

Bibliografska obrada i redakcija monografskih publikacija

Radilo se na kreiranju zapisa za monografske publikacije u elektronskom katalogu. Tri knjižničara u Prijemnom odjeljenju su radila na preuzimanju zapisa putem COBISS.Net-a za publikacije dobijene putem obaveznog primjerka iz Srbije i Vojvodine, kao i na izradi inicijalnih zapisa za publikacije pristigle poklonom, kupovinom ili razmjenom. U Odjeljenju su rađeni zapisi za elektronski katalog i za publikacije pristigle putem razmjene, kupovine i poklona.

Radila se redakcija zapisa za monografske publikacije muzejskog fonda. Na ovim poslovima su se javili manji zaostaci (jedan bibliotekar redaktor, koji je radio na ovim poslovima, početkom godine otišao u penziju).

Bibliografska obrada serijskih publikacija

Bibliotekar redaktor je radio na kreiranju zapisa za serijske publikacije, kao i na ažuriranju tekućih brojeva časopisa i novina. Nastavilo se sa unosom signatura i inventarnih brojeva na postojeće zapise po novoj programskoj opremi COBISS/3Fond. Unešena su nova polja 997 sa svim podacima uključujući inventarni broj: za časopise (osnovni fond – 198 polja; muzejski fond – 400 polja) i za novine (osnovni fond - 191 polje; muzejski fond 435 polja).

Bibliotekar redaktor osim navedenih poslova radio je i na izradi CIP zapisa za serijske publikacije (30) kao i na izradi CIP zapisa za monografske publikacije.

Tabela 17. Obrada serijskih publikacija u elektronskom katalogu

Obrada periodike	Broj zapisa
Časopisi osnovni fond - P	198 polja 997
Novine osnovni fond - PN	191 polja 997
Časopici muzejski fond - Mč	400 polja 997
Novine muzejski fond - Mne	435 polja 997
Ukupno	2339 polja 997

Zbirka muzikalija i fonodokumenata i audiovizuelne građe

Bibliotekar redaktor je radio na unosu zapisa u elektronski katalog za notni materijal (520 zapisa) kao i na preuzimanju zapisa putem COBISS.NET-a (348 zapisa). Preuzeti zapisi su se i redigovali. Ukupan broj unešenih zapisa u 2014. iznosio je 868 zapisa, a za 123 publikacije (duplikati) dodati su lokacijski podaci.

Postojeće signatire su ručno unošene, dok su se inventarni brojevi automatski dodjeljivali. Stare signaturne naljepnice su zamijenjene novim. Štampane su i naljepnice na termalnom štampaču.

Kartografsko geografska zbirka

Bibliotekar redaktor u Kartografsko geografskoj zbirci je radio na unosu zapisa u elektronski katalog:

- za presavijene karte signaturne oznake Kr II (576 zapisa) ;
- karte signaturne oznake Kr III (20 zapisa);
- za atlase (6 zapisa);
- za razglednice (920 zapisa, odnosno 1199 sa duplikatima).

Odrađeno 8 reklamacija obaveznog primjerka. Pružanje informacija i davanje građe na uvid (3 korisnika).

Prilikom obrade, bibliotekar redaktor je popisivao građu za koju je potrebno uraditi konzervatorski tretman (34 karte i 14 razglednica).

Zbirka rukopisa i dokumenata

Nastavilo se sa premještanjem dokumenata iz starih fascikli u košuljice i kutije od beskisjelog materijala radi što adekvatnijeg smještaja, odnosno čuvanja, pri čemu su prepisivane legende i ostali potrebni podaci (535 dokumenata). Tom prilikom se radilo i na izdvajanju dokumenata koji eventualno po formi i sadržaju ne pripadaju ovoj zbirci. Pružane su informacije, i davana na uvid građe korisnicima (1650 dokumenata). Evidentirano je pet korisnika, za čije je potrebe skenirano 24 dokumenta.

Bibliotekar redaktor u Zbirci rukopisa i dokumenata je bio povremeno angažovan na izradi CIP zapisa za monografske publikacije.

Ostale zbirke

Od sredine januara, tri pripravnika su radila u Odjeljenju na sređivanju Likovno-grafičke zbirke. Materijal je tehnički obrađen, dobio je privremene oznake (redni broj), popisao je i smješten u prostoriji u kojoj se nalazi Kartografsko-geografska i Rukopisna zbirka.

Zatim se prešlo na sređivanju plakata, koji su ranije bili tematski razvrstani. Počelo se od pozorišnih plakata. Oni su tehnički obrađivani, zatim su smješteni u pokretne korice zavisno od formata (I, II i III sig.). U jednoj pokretnoj korici slagalo se oko dvadesetak plakata. Pravljeni su spiskovi na računarima koji bi se štampali i lijepili na unutrašnjoj strani korice. Plakati bi se potom odloženi u policama, na galeriji depoa. Na ovaj način do sad su, osim pozorišnih, obrađeni i filmski, muzički i sportski plakati, ukupno 3293 naslova (10555 listova, odnosno multiplikata).

Jedan pripravnik je radio na tehničkoj obradi i razvrstavanju fotografija »Foto ateljea Vujović«, koje su poklon porodice Marka Vujovića. Fotografije su razvrstane, prebrojane i privremeno smještene u kartonskim kutijama (1156 fotografija i razglednica, 70 fotografskih ploča, 35 foto papartua i 58 kom. foto papira).

Bibliografska kontrola, ISBN, ISSN, CIP


Na poslovima izrade CIP zapisa, dodjeli ISBN brojeva i izradi bar kodova, radio je jedan bibliotekar redaktor dok je drugi bibliotekar redaktor bio odsutan sve do decembra. Broj zahtjeva za izradu CIP- zapisa za monografske publikacije bio je nešto veći u odnosu na prethodne godine (1115). Zbog obimnosti i složenosti poslova, na izradi CIP zapisa, povremeno su se uključivali i ostali bibliotekari redaktori iz Odjeljenja.

Tabela 18 . Izrada CIP zapisa u 2014. g.


Vrsta građe	Broj zapisa
Monografske publikacije	1092 zapisa
Muzički CD	7
CDR	8
Štampane muzikalije	5
Geografske karte	3
Serijske publikacije	30
Ukupno	1145 zapisa

Rukovodilac Odjeljenja za razvoj bibliotečke djelatnosti, Vjenceslava Ševaljević izradila je i poslala podatke (2013) za crnogorske izdavače za PIID (Adresar izdavača uključenih u sistem ISBN).

Grafikon 3. Izrada CIP-a od 2004. do 2014.



Grafikon 3. Izrada CIP-a prema vrsti građe od 2004. do 2014. g.



Knjige	573	688	991	1231	924	958	965	1072	868	993	1092
Serijske		9	44	26	57	35	33	39	29	44	30
CD, CD-R						6	35	18	27	1	15
Geograf. k.											5
Štam. muz.											3

Radilo se i na arhiviranju zahtjeva za izradu CIP-a u odgovarajuće registre. Takođe, urađeno je 5 CIP – zapisa za štampane muzikalije, 3 CIP zapisa za kartografsku građu i 30 CIP zapisa za serijske publikacije.


U ISBN bazu u 2014. godini uključen je 91 izdavač.

Tabela 19. Uključivanje izdavača u ISBN i ISSN bazu u 2014. godini

Uključivanje izdavača u ISBN bazu	91
Dodjela ISBN	1110
Izrada bar-coda	1011
Dodjela ISSN za štampane serijske publikacije	33
Dodjela ISSN za elektronske serijske publikacije	18

Što se tiče dodjeljivanja ISSN-a (International Standard Serial Number – međunarodni standardni broj serijskih publikacija) časopisima i novinama objavljenim u Crnoj Gori, Nacionalni ISSN centar za Crnu Goru, u 2014. godini je dodijelio 33 ISSN broja za štampane serijske publikacije i 18 ISSN broja za elektronske serijske publikacije.

Grafikon 4. ISBN baza



Bibliografska obrada građe u Muzejskom odjeljenju

U Muzejskom odjeljenju se obavljaju poslovi na prikupljanju, obradi, smještaju i korišćenju publikacija koje po utvrđenim kriterijumima pripadaju zbirci "Montenegrina" (crnogorska knjiga i crnogorska periodika). Odjeljenju pripada i Zbirka stare i rijetke knjige i sedam legata.

Program rada Muzejskog odjeljenja za 2014.godinu je najvećim dijelom realizovan. Najznačajniji realizovani djelovi Programa su:

- Popunjavanje fondova: obavezni crnogorski primjerak
- Nacionalna zbirka „Montenegrina“- monografske publikacije
- Nacionalna zbirka „Montenegrina“- periodične publikacije

Obavljeni su tekući poslovi na preuzimanju periodičnih publikacija, njihovo evidentiranje-kartoniranje, adresiranje, tehnička obrada, reklamiranje nekompletnih naslova, povezivanje i smještaj, urađeni spiskovi nekompletnih naslova (evidentirani deziderati).

Bibliografska obrada stare i rijetke knjige u elektronskom katalogu

U Zbirci stare i rijetke knjige zaostali su poslovi na stručnoj obradi i redakciji stare i rijetke štampane knjige u elektronskom katalogu; izdvajanje oštećenih primjeraka za konzervaciju i restauraciju; utvrđivanje rijetkosti za knjige iz spiskova za otkupljivanje publikacija, jer je bibliotekar koji je vodio pomenutu zbirku otišao u penziju. Obradeno je samo nekoliko publikacija, preuzeto 65 zapisa za publikacije i identifikovane su 3 stare knjige.

Bibliografska obrada publikacija iz Zbirke legata

Tokom 2014. godine u Zbirci legata katalogizirano i klasifikovano je 973 monografskih publikacija. Kreirani su zapisi za publikacije koje se nalaze u legatima Radivoja Lole Đukića, dr Pavla Mijovića i Dušana Gvozdenovića.

Tabela 20. Realizovani poslovi u Muzejskom odjeljenju

Obrada građe po zbirkama	Broj zapisa
Obrada monografskih publik. sa redakcijom u elektronskom katalogu- zbirka „Montenegrina“(kat., udk, predmetna)	5 novih zapisa; 9 preuzetih zapisa;
Obrada monografskih publik. u elektronskom katalogu- legat dr P. Mijovića (kataloška, udk, predm.)	384 novih zapisa; 86 preuzetih zapisa; 5 lok. podataka;
Obrada monografskih publik. sa redakcijom u elektronskom katalogu- legat D. Gvozdenovića (kataloška, udk, predmetna)	386 novih zapisa; 51 preuzeti zapis; 5 lok. podatka;
Obrada monografskih publik. sa redakcijom u elektronskom katalogu- legat D. Gvozdenovića (kataloška, udk)	50 novih zapisa; 2 preuzeta zapisa; 2 lok. podatak;
Periodične publikacije	Broj naslova
Upisano u inventar novih naslova novina	30 nasl.
Upisano u inventar novih naslova časopisa	20 nasl.
Evidentiranje, adresiranje, signiranje, tehnička obrada, smještaj dnevnih novina	7 nasl.; 1903 br.; 853 br. dodataka; 93 napomena;
Evidentiranje, adresiranje, signiranje, tehnička obrada, smještaj tekućih novina	171 nasl.; 1068 br.; 26 br. dodataka; 115 napomena;
Evidentiranje, adresiranje, signiranje, tehnička obrada, smještaj časopisa	148 nasl.; 479 br.; 28 br. dodataka; 64 napomena;
Izdvajanje nekompletiranih naslova tekućih novina, stavljanje u pok. korice	126 nasl.(169 pok. korica)
Provjera, kompletiranih naslova novina s poveza, tehnička obrada, adresiranje	94 nasl.
Izdvajanje kompl. nasl. tekućih novina za povezivanje	64 nasl.
Povezano sv. tekućih novina	151 sv.
Zbirka stare i rijetke knjige	Broj naslova
Stručna obrada knjiga sa redakcijom u COBISS-u	5 novih zapisa; 65 preuzeta zapisa; 92 lok. podataka;
Signiranje minijatura	25 knj.
Izdato, zaduženo, razduženo i vraćeno na mjesto	98 knj.

NACIONALNA BIBLIOGRAFIJA

Protekle godine u Bibliografskom odjeljenju je rađeno na izradi nacionalne tekuće bibliografije monografskih publikacija i bibliografiji priloga iz serijskih publikacija i zbornika radova. Poslovi u Odjeljenju su se odvijali prema utvrđenom godišnjem programu rada.

Vršeno je kumuliranje novih bibliografskih zapisa za Tekuće bibliografije monografskih publikacija za godine: 2011, 2012, 2013 i 2014, koji po kriterijumima pripadaju ovim bibliografijama. Većina zapisa je kumulirana sa hosta COBIB.CG, dok je drugi dio zapisa preuzet putem COBISS-Net-a iz baza drugih nacionalnih centara. Radi se o zapisima publikacija koje po kriterijumima pripadaju zbirci *Montenegrina*, a opisane publikacije Biblioteka još nije dobila, već ih potražuje u vidu deziderata. Takođe, nastavljen je i rad na kreiranju novih zapisa za priloge iz crnogorske periodike (časopisi, revijalna izdanja, novine) i zbornika radova.

U protekloj 2014. godini objavljena su tri rukopisa tekućih bibliografija i to: dva monografskih publikacija i bibliografija priloga iz serijskih publikacija i zbornika radova. Rukopisi su objavljeni u elektronskom obliku i postavljeni (publikovani) na sajtu Biblioteke. To su sljedeći rukopisi: *Crnogorska bibliografija : monografske publikacije : 2004*, obima 1394 bibliografske jedinice, zatim *Crnogorska bibliografija : monografske publikacije : 2011*, obima 2089 bibliografskih jedinica i *Crnogorska bibliografija : prilozi iz serijskih publikacija i zbornika : 2013*, obima 5015 bibliografskih jedinica. Ove bibliografije su dostupne na sajtu: www.nbcg-digitalnabibliografija.me.

Nastavljen je i rad na Tekućoj bibliografiji članaka za 2014. godinu. U prošloj godini ukupno je kreirano 5683 zapisa, od čega je 5206 kreirano novih zapisa, dok je 477 zapisa preuzeto sa Hosta. Kontinuirano je vršeno kumuliranje zapisa za tekuće bibliografije knjiga za 2012, 2013 i 2014. godinu. Broj prikupljenih zapisa za ove godine je sljedeći: 2012-1318, 2013-623 i 2014-250 zapisa. Povremeno je vršeno kumuliranje zapisa za retrospektivnu bibliografiju knjiga – period 1995-2001. godina. Ukupno je do sada prikupljeno 9547 zapisa. U protekloj godini za ovaj period kumulirano je 80 novih zapisa. Broj zapisa po godinama je sljedeći: 2001-1430, 2000-1468, 1999-1245, 1998-1455, 1997-1412, 1996-1404 i 1995-1133.

Pregled ostvarenih rezultata u 2014. godini


Instaliranjem programa za automatsko kreiranje web prezentacije tekućih bibliografija omogućeno je automatsko konvertovanje ispisa iz COBISS baze tekućih bibliografija koje u *html* formatu sadrže više fajlova i čine web prezentacije unijete bibliografije, odnosno njeno elektronsko izdanje. Prelaskom na ovaj oblik publikovanja bibliografija, prestala je potreba za štampanjem pripremljenih rukopisa, čime se vrši ušteda značajnih finansijskih sredstava na ime troškova štampanja ovih rukopisa.

Rukopis tekuće *Crnogorske bibliografije : monografske publikacije : 2004*, obima 1067 bibliografskih jedinica, već je objavljen u štampanom obliku 2008. godine. Ovaj rukopis je dopunjen sa 227 novih zapisa koje je Biblioteka u međuvremenu dobila. Bibliografija sadrži ukupno 1394 bibliografske jedinice i predstavlja drugo dopunjeno izdanje koje je publikovano u elektronskom obliku i postavljeno je na sajtu Biblioteke u septembru tekuće godine.

S obzirom da veliki broj crnogorskih autora živi i radi van Crne Gore, a naročito u Srbiji i Bosni i Hercegovini, te su njihova djela, uglavnom, popisana u tekućim bibliografijama zemalja u kojima žive bilo je potrebno pregledati elektronska izdanja tekućih bibliografija zemalja u okruženju (Srbija, Bosna i Hercegovina, Slovenija i Makedonija). U njima se nalazi značajan broj popisanih knjiga crnogorskih autora ili autora koji su pisali o Crnoj Gori. Ovi zapisi su putem COBISS.Net-a preuzeti, i uz određene korekcije inkorporirani u tekuću

crnogorsku bibliografiju knjiga, a istovremeno su evidentirani i kao deziderati. Broj preuzetih zapisa na ovaj način iznosi veliki postotak ukupnog korpusa tekuće bibliografije na godišnjem nivou (Grafikon 5):

Grafikon 5. Tekuća nacionalna bibliografija – elektronska izdanja (2004-2011) i nezavršena 2012. do 2014.



Rukopis tekuće *Crnogorske bibliografije : monografske publikacije : 2011*, obima 2089 bibliografskih jedinica je završen. Svi potrebni poslovi za pripremu ovog rukopisa završeni su u planiranom roku. Nakon završetka kumuliranja zapisa urađeno je više probnih ispisa, na kojima su izvršene brojne intervencija (sortiranje UDK brojeva i grupa, dotjerivanje ispisa bibliografije u odnosu na indikatore, kao i redigovanje i provjera drugih podataka na zapisima i ispisima, te ujednačavanje odrednica u registrima). Na kraju, uz podršku programa za automatsko kreiranje web prezentacije urađeno je elektronsko izdanje bibliografije. Ova bibliografija je postavljena na web sajt Biblioteke u decembru 2014. godine.

Tokom godine vršeno je povremeno kumuliranje zapisa za Tekuću bibliografiju knjiga za godine: 2012, 2013 i 2014., koji po kriterijumima i periodu pripadaju ovim bibliografijama. Postoji više izvora iz kojih se kumuliraju zapisi kao što su: pregledanje baze urađenih CIP zapisa u Biblioteci i evidentiranje nedostajućih nam naslova; kontinuirano praćenje objavljenih crnogorskih naslova knjiga (promocije, prikazi...) iz dnevne štampe i drugih medija; pregled elektronskih izdanja tekućih bibliografija zemalja iz okruženja i preuzimanje odgovarajućih zapisa putem COBISS.Net-a; pregledanje sajamskih kataloga domaćih i stranih izdavača i identifikovanje nedostajućih nam naslova i sl.

Na ovaj način se dolazi do preciznijih informacija o velikom broju knjiga koje su objavljene u Crnoj Gori i van nje, koje po kriterijumima pripadaju Tekućoj crnogorskoj bibliografiji i zbirci *Montenegrina*, a koje Biblioteka još nije dobila. Zbog toga ove publikacije je neophodno nabaviti u što skorijem periodu. U protekloj godini evidentirano je ukupno 1211 deziderata, tj. toliki je broj nedostajućih naslova za zbirku *Montenegrina*.


U neposrednim kontaktima sa autorima, izdavačima i štamparima došli smo do informacije da su pomenuti naslovi knjiga koji su označeni kao deziderati već publikovani. Dio tih naslova knjiga je već nabavljen. Ostali naslovi koji nam nedostaju registrovani su kao deziderati u elektronskom katalogu Biblioteke. Formirana baza deziderata može korisno poslužiti Odjeljenju za popunjavanje, korišćenje i čuvanje fondova za nabavku nedostajućih nam knjiga za zbirku *Montenegrina*. U neposrednim kontaktima sa autorima rukovodilac Odjeljenja je uspio da sakupi 25 naslova u 30 primjeraka, kao poklon za zbirku *Montenegrina*. Urađen je i spisak tih naslova.

Rađeno je i na kumuliranju novih zapisa za tekuće bibliografije knjiga koje su već objavljene za period 2002-2003. godina. Izvjestan broj knjiga Biblioteka je dobila nakon njihovog objavljivanja u štampanoj verziji. Zapisi ovih knjiga su naknadno evidentirani i raspoređeni u bibliografije za odgovarajuće godine izlaženja. Zahvaljujući adekvatnom programu za kreiranje elektronskog izdanja, moguće je uraditi, pored štampanog i elektronska izdanja ovih bibliografija, koja će biti dopunjena novim zapisima knjiga koje smo naknadno nabavili.

Tekuća crnogorska bibliografija : prilozi iz serijskih publikacija i zbornika : 2013 i 2014.

Popis priloga za tekuću bibliografiju članaka : 2013. godina završen je polovinom tekuće godine.

Grafikon 7. Bibliografski opis članaka iz časopisa i zbornika



Uslijedila je izrada više probnih ispisa na kojima su dva bibliografa i rukovodilac Odjeljenja uradili brojne intervencije (sortiranje UDK brojeva i grupa, ujednačavanje odrednica i pododrednica – predmetnih i imenskih i sl.), u cilju pripreme rukopisa za objavljivanje. Sve potrebne radnje su uspješno završene u planiranom roku. Uslijedila je izrada elektronskog izdanja bibliografije uz podršku programa za automatsko kreiranje web prezentacije tekućih bibliografija. Ova bibliografija sadrži ukupno 5015 bibliografskih jedinica. Postavljena je na web sajtu Biblioteke u novembru 2014. godine.

Istovremeno, nastavljen je rad na Tekućoj bibliografiji članaka za 2014. godinu, popisom priloga iz crnogorskih časopisa, revijalnih izdanja i dnevnog lista *Pobjeda*. Prilozi iz časopisa i zbornika radova su popisivani bez selekcije, dok su za odabir članaka iz *Pobjede* i revijalnih izdanja korišćeni *Kriterijumi za odabir priloga iz crnogorske periodike*, koji podrazumijevaju strožiju selekciju priloga. Poznato je da dnevni listovi i revijalna izdanja obiluju brojnim prilozima, značajnim i manje značajnim, pa se primjenom pomenutih *Kriterijuma* popisuju samo najznačajniji članci. U proteklom periodu popisani su prilozi iz svih crnogorskih časopisa i revijalnih izdanja koji su u Biblioteku pristigli u periodu januar-decembar 2014. godina. U protekloj godini za ovu bibliografiju je kreirano 4668 zapisa.

Retrospektivna crnogorska bibliografija : monografske publikacije : 1995-2001

U skladu sa objektivnim mogućnostima rađeno je i na retrospektivnoj bibliografiji knjiga – period 1995-2001. godina, kumuliranjem novih zapisa za pomenuti period. Ukupan broj zapisa za ovaj period iznosi 9547. U protekloj godini kumulirano je 80 novih zapisa. Broj zapisa po godinama je sljedeći: 2001-1430, 2000-1468, 1999-1245, 1998-1455, 1997-1412, 1996-1404 i 1995-1133.

Digitalna Crnogorska bibliografija 1494-1994.

Projekat Digitalna Crnogorska bibliografija 1494-1994. godine podrazumijeva digitalizaciju svih do sada publikovanih svezaka crnogorske retrospektivne bibliografije, obima 33 sveske u četiri toma, zatim kreiranje baze podataka za pretraživanje, kreiranje pretraživača povezanih sa bazom i skeniranom građom, izradu OCR čitača registara, kreiranje sistema za redakciju i sl. Cilj ovog projekta je da omogući *on line* pristup i pretraživanje putem interneta ove značajne edicije obima preko 230.000 bibliografskih jedinica. Digitalna Crnogorska bibliografija 1494-1994. godina je dostupna na portal www.nbcbg-digitalnabibliografija.me.

Nakon postavljanja *on line* izdanja *Digitalne Crnogorske bibliografije 1494-1994. godine* na sajt Biblioteke, rukovodilac Odjeljenja je u proteklom periodu, kroz programski segment Redakcija, radio i završio redigovanje svih četrnaest različitih registara koji se nalaze u sveskama *Crnogorske bibliografije*. Uslijediće superrevizija svih registara u narednom periodu, čime će ovaj veoma značajan segment na *Digitalnoj Crnogorskoj bibliografiji 1494-1994. godina* biti završen.

Interesovanje korisnika *Digitalne Crnogorske bibliografije 1494-1994. godine* je na zavidnom nivou. Samo u protekloj godini registrovano je 3118 posjeta ovom sajtu. Osim *on line* izdanja, bilo je planirano publikovanje DVD izdanja *Digitalne Crnogorske bibliografije 1494-1994. godina*, ali do njegovog objavljivanja nije došlo iz finansijskih razloga. Za oba ova izdanja urađen je i Uvodni tekst, kao i odgovarajući pretraživači. Takođe, u cilju lakšeg pretraživanja za korisnike, urađeni su i odgovarajući prevodi na engleskom jeziku.

Tabela 21. Pregled ostvarenih rezultata u Bibliografskom odjeljenju u 2014. g.

Realizovani poslovi		Broj
1.	Obrada knjiga u elektronskom katalogu (katalogizacija , klasifikacija i	32

	predmetizacija)	
2.	Obrada članaka u elektronskom katalogu (katalogizacija i klasifikacija) i predmetizacija)	4809
3.	Obrada članaka u elektronskom katalogu (katalogizacija i klasifikacija)	397
4.	Preuzimanje zapisa članaka iz COBIB.CG	477
5.	Preuzimanje zapisa monografskih publikacija putem COBISS.Net-a	902
6.	Pregledanje elektronskog izdanja Bibliografije Srbije radi evidentiranja djela crnogorskih autora	12409
7.	Evidentiranje bio-bibliografskih podataka za novootkrivene crnogorske autore	87
8.	Evidentiranje knjiga deziderata za zbirku Montenegrina	1211
9.	UDK klasifikacija članaka	755
10.	Upoređivanje označenih CIP zapisa sa bazom COBIB.CG	1034


POSLOVI RAZVOJA BIBLIOTEČKE DJELATNOSTI

COBISS CENTAR CRNE GORE


Projekat Virtuelna biblioteka Crne Gore

Nakon dužeg perioda u sistem COBISS.CG uključena je nova biblioteka – Biblioteka Arhitektonskog fakulteta u Podgorici. Dana 21.10.2014. kreiran je 500.000 bibliografski zapis u lokalnim bazama podataka crnogorskih biblioteka. Ovaj uspjeh je veoma značajno medijski praćen.

Grafikon 8. – Broj kreiranih zapisa u COBIB-u CG u periodu 2010-2014, po tipu biblioteka



Grafikon 9. – Broj kreiranih zapisa u COBIB-u CG u 2014. godini po tipu biblioteka



Učinak školskih biblioteka, a samo je jedna srednjoškolska biblioteka uključena u COBISS, je 35 kreiranih zapisa. Ukupan broj kreiranih zapisa u COBIB-u CG u 2014. godini je 36.164.

Redakcija uzajamnog kataloga

Redaktor uzajamnog kataloga je u vezi sa razrješavanjem duplikata i kontrolom kvaliteta bibliografskih zapisa poslao 25 dopisa bibliotekama članicama sistema COBISS.CG.

Početkom avgusta 2012. IZUM je prosljedio spisak od 7.624 zapisa iz uzajamne bibliografske baze podataka COBIB.CG sa greškama koje bi onemogućilo uključivanje tih zapisa u WorldCat. Ove godine je redaktor hosta izvršio ispravku i pohranu na HOST-u za 1322 zapisa.

Kontakt sa članicama sistema COBISS

Stručni saradnik za kontakt sa članicama sistema COBISS je bio u stalnom kontaktu sa članicama sistema i sa IZUM-om iz Maribora (ukupno 280 pismenih zahtjeva je prosljeđeno IZUM-u koji su uz stručnu pomoć kolega iz Slovenije riješeni). Pored toga je obavljeno 470 telefonskih konsultacija.

Portal OBRAZOVANJE

Dana 14.01.2014. g. na pristupnu stranicu COBISS.CG dodat je Portal Obrazovanje. Na Portalu Obrazovanje registrovan ukupno 141 korisnik. Korisnici su u potpunosti prihvatili sve funkcionalnosti ovog Portala.

Održavanje sistema COBISS i računarske mreže u Biblioteci

Sistem inženjeri su bili angažovani na redovnim zadacima tehničkog održavanja, kako lokalne baze CNBCT i lokalnih baza podataka biblioteka koje su smještene na serveru CNBCT, tako i uzajamne baze podataka. Vršili su dnevna, mjesečna i nedjeljna snimanja podataka (BACK-up).

Vršili su redovno održavanje računarske i telekomunikacione opreme u Biblioteci, otklanjanje manjih kvarova na računarima, reinstalaciju Windows-a na računarima, stopiranje user-a u lokalnim bibliografskim bazama po zahtjevima bibliotekara.

Ovu godinu je obilježio i prenos računarske infrastrukture COBISS.CG u IZUM. Nakon testiranja prenosa koji je obavljen tokom jula i avgusta u kome su učestvovali zaposleni u COBISS centru, kao i kolege iz univerzitetske biblioteke, nekoliko visokoškolskih, javnih i specijalnih biblioteka, prenos je obavljen 20. i 21.09. a rad u živom okruženju je startovao 22.09.2014.

NBCG je potpisala Ugovor o iznajmljivanju računarske infrastrukture za sistem COBISS.CG sa IZUM-om. Predmet ovog Ugovora je usluga iznajmljivanja računarske infrastrukture (hosting) za funkcionisanje sistema i centralnih servisa COBISS.CG, hostovanje uzajamne i lokalnih baza podataka te hostovanje svih drugih baza podataka, okruženja, portala, COBISS/OPAC i drugih komponenti sistema COBISS.CG.


Takođe, redovno su vršeni poslovi prevođenja tekstova na sajtu NBCG sa crnogorskog na engleski jezik. Stručni saradnik za kontakt sa članicama sistema i jedan sistem inženjer radili su na elektronskom ispisu inventarne knjige NBCG za 2013. godinu.

Centar za mikrofilmovanje i digitalizaciju

U toku 2014. godine skenirano je i obrađeno ukupno 14.070 digitalnih objekata, (Prilog IV) i to: Monografske publikacije – 12270 i Serijske publikacije – 1800. Predstoji njigovo digitalizovanje, odnosno postavljanje skenirane građe u digitalne kolekcije, nakon kreiranja strukture Digitalne biblioteke Crne Gore, na čemu se intenzivno radi.

Na osnovu pokazatelja iz evidencionih listi korisničkih zahtjeva i pretraživanja, u Centru za digitalizaciju je odlučeno da se tokom 2014. godine, po projektu *Digitalizacija knjiga značajnih za kulturnu istoriju Crne Gore*, digitalizuje deset knjiga iz edicije *Portreti*, autora Dušana Martinovića, sa radnim naslovom *Značajne ličnosti iz društvenog, naučnog, umjetničkog i kulturnog miljea Crne Gore*.

Grafikon 10. Skeniranje građe



U realizaciji ovog projekta iz NBCG učestvovali su: Andrija Domazetović, Dušan Vujović, Zorica Sjekloća, Vera Đukanović, Vjenceslava Ševaljević, Danijela Radulović, Slavica Glendža i Milenija Vračar.

Takođe, u saradnji sa Prijestonicom Cetinje realizovan je i partnerski projekat „Digitalizacija cetinjskih novina i časopisa 1945-2013“, gdje je digitalizovan *Cetinjski list* od 1976. do 1988. godine.

Matična služba

Prema čl. 37, tačka 5 Zakona o bibliotečkoj djelatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 49/2010) NBCG obavlja matičnu bibliotečku djelatnost nad drugim matičnim bibliotekama tj. nad narodnim bibliotekama i univerzitetskoj biblioteci.

Referent matične službe je radio na izradi evidencija, statistika i pregleda o zatečenom stanju u crnogorskim bibliotekama. Tokom godine, Matična služba je prikupila matične kartone za 76 školskih biblioteka. Napravljen je popis biblioteka iz Centralnog registra po opštinama. Matična služba je prikupila matične kartone za 16 narodnih i 18 školskih biblioteka. Otvoreni su matični kartoni za dvije specijalne biblioteke. Ažurirani su i statistički podaci za 22 biblioteke za 2013. godinu. U centralni registar dosada je upisano 175 biblioteka (u 2014. godini 19 biblioteka). (Prilog II)

Referent Matične službe je izvršio obilazak 21 narodne biblioteke (Kolašin, Mojkovac, Andrijevića, Plav, Rožaje, Berane, Bijelo Polje, Pljevlja, Žabljak, Danilovgrad, Plužine, Šavnik, Bar, Ulcinj, Budva, Tivat, Kotor, Herceg Novi, Nikšić, Podgorica, Cetinje), kao i obilazak Univerzitetske biblioteke u Podgorici. Sačinjeni su i poslani zapisnici o zatečenom stanju u bibliotekama.

Povodom Svjetskog dana knjige, 23. aprila, referent Matične službe je učestvovao u pripremi oko 100 paketa izdanja NBCG koji su namijenjeni narodnim bibliotekama, Univerzitetkoj biblioteci i Srednjoj stručnoj školi „Ivan Uskoković“ u Podgorici.

Tabela 20. Pregled zatečenog stanja u bibliotekama za 2014.

Opština	Prostor	Zaposleni	Prinavljanje	Internet	COBISS
Andrijevića	200m2/neuslovan	2	356 tomova	-----	-----
Bar	450m2/namjenski	10	1340 t.+2423 br. ser. publikacija	Da	članica
Berane	145m2/neuslovan	5	-----	Da	članica
Bijelo Polje	350m2/neuslovan	5	626 tomova	Da	članica
Budva	550m2/namjenski	11	1700 tomova	Da	članica
Danilovgrad	50m2/neuslovan	1	195 tomova	-----	-----
Žabljak	120m2/neuslovan	2	85 naslova	-----	-----
Kolašin	94m2/neuslovan	5	85 tomova	Da	članica
Kotor	170m2/neuslovan	8	768 tomova	Da	članica
Mojkovac	87m2/neuslovan	2	29 toma	-----	-----
Nikšić	800m2/neuslovan	11	345 tomova	Da	članica
Plav	182m2/neuslovan	6	154 toma	-----	-----
Plužine	90m2/neuslovan	3	151 tom	Da	-----
Pljevlja	470m2/namjenski	9	1610 tomova	Da	članica
Podgorica	2900m2/namjenski	18	1333 toma+2399 br. ser. publikacija	Da	članica
Rožaje	144m2/neuslovan	2	368 tomova	-----	-----
Tivat	135m2/neuslovan	2	974 toma	-----	-----

Ulcinj	650m2/namjenski	8	-----	Da	-----
H.Novi	514m2/neuslovan	8	669 t+1852 br. per. publikacija	Da	članica
Cetinje	249m2/neuslovan	13	964 t+1537 jedinica per. publikacija	Da	članica
Šavnik	8m2/neuslovan	1	-----	-----	-----
UBCG	270m2/neuslovan	7	3337tomova+1757 jedinica per. publikacija	Da	članica

WorldCat

Ni do kraja 2014. nije otklonjen programski problem u vezi sa algoritmom WorldCat-a za bibliografske zapise na ćirilčnim pismima tako da još nije otpočeo proces eksportovanja bibliografskih zapisa iz baze COBIB.CG u WorldCat.

Edukacija

Ove godine je u potpunosti realizovan Plan obrazovanja odnosno edukacija za prelazak na COBISS 3 katalogizaciju.

Od početka 2014. godine otpočete su intenzivne aktivnosti za održavanje kursa Prelazak na COBISS3 Katalogizaciju. Đurđa Martinović je sa Gordanom Mazić, instruktorom iz IZUM-a, preko web linka prošla kroz sve folije koje su pripremljene za ovaj kurs, a u februaru je dva dana boravila u IZUM-u na dodatnoj obuci.

Prije svega, osposobljen je predavač za izvođenje kursa Prelazak na COBISS 3 katalogizaciju, a potom se izvodila obuka za sve koji su u sistemu COBISS.CG posjedovali dozvolu za uzajamnu katalogizaciju u segmentu COBISS2.


Održan je i jedan Kurs Korišćenje programske opreme COBISS 3 – Fond održan je 02. i 03. 06.2014. Kurs je pohađalo 11 polaznika iz NBCG, GBKO, NBPG, FPNPG i Arhitektonskog fakulteta iz Podgorice koji su se ovom prilikom upoznali sa programskom opremom COBISS 3. Ove kurseve je vodila mr Đurđa Martinović, licencirani predavač za kurseve po programu IZUM-a iz Maribora.

U terminu 08., 09. i 10.12. u prostorijama COBISS centra održan je kurs COBISS 3 / Pozajmica. Kurs je pohađalo 14 polaznika. Vođa kursa je bio Dušan Stošić iz IZUM-a, a asistirala mu je mr Đurđa Martinović.

U skladu sa novousvojenim Pravilnikom o izdavanju dozvola za uzajamnu katalogizaciju formirana je tročlana Komisija za dodjelu licenci, u sastavu: Ljiljana Kosovac, Đurđa Martinović i Vjenceslava Ševaljević.

U toku ove godine ispit za dodjelu licence A za uzajamnu katalogizaciju za monografske publikacije u segmentu COBISS2/Katalogizacija dobila je Dušanka Božović, knjižničar iz Biblioteke Ekonomskog fakulteta u Podgorici.

Grafikon 11. COBISS – održani kursevi i broj polaznika



Krajem godine je otpočela procedura za troje kandidata - Gligo Golubin i Vojin Lazarević (GBHN) i Svjetlana Aligrudić (SCGB) kojima je IZUM odobrio da kao posljednji kandidati polažu za licencu u segmentu COBISS 2 Katalogizacija.

Ukupno je održano 9 kurseva sa 105 polaznika.


Stručni bibliotečki ispit

Edukacija ima posebnu važnost za bibliotečko-informacijsku djelatnost, s obzirom na složenost modernih bibliotečko-informacijskih i komunikacijskih zahtjeva. Obrazovanje bibliotekara obuhvata, kako organizovanje kurseva i predavanja o trendovima, izmjenama i dostignućima u bibliotečko-informacijskoj oblasti, tako i obuku iz osnovnog bibliotečko-informacijskog znanja, i organizovanje kurseva i predavanja o trendovima, izmjenama i dostignućima u bibliotečko-informacijskoj oblasti.

Stručni bibliotekarski ispit do 2012. godine odvijao se u NBCG, a, unazad dvije godine, odvija se u Ministarstvu kulture Crne Gore. U Komisiji za polaganje ovog ispita su bibliotekari savjetnici iz Nacionalne biblioteke: Jelena Đurović, Ljubica Vučinić, Milorad Milović, Vera Đukanović, Vjenceslava Ševaljević i Marjan Miljić iz Istorijskog instituta Crne Gore.

Uzimajući u obzir da prilikom polaganja stručnog bibliotekarskog ispita u skladu sa važećim podzakonskim aktom nije predviđen praktični dio formalne i stvarne obrade bibliotečke građe prije izvođenja ovog kursa neophodno da se za kandidate organizuje obuka u Nacionalnoj biblioteci na kojoj će se kandidati upoznati sa standardima i pravilima za obradu.


Grafikon 12. Stručni bibliotekarski ispit



Obuka pripravnika

U okviru programa Vlade Crne Gore: „Stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokim obrazovanjem“, Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“ primila je 15. januara pet pripravnika. Obuka pripravnika trajala je 9 mjeseci, po planu obuke za stručno osposobljavanje, koje obuhvata obuku kroz praktičan rad na stručnim bibliotekskim poslovima.

Grafikon 13. Obuka pripravnika u NBCG 2007-2014



Sadržina obuke pripravnika u Nacionalnoj biblioteci podrazumijeva: upoznavanje sa načinima nabavke bibliotečkog materijala, kao i načinima čuvanja i politikom korišćenja bibliotečkog materijala i rad na tehničkoj obradi publikacija u Odjeljenju za popunjavanje, čuvanje i korišćenje fondova; upoznavanje sa vrstama i načinima izrade bibliografija; upoznavanje i praktični rad u Muzejskom odjeljenju i Odjeljenju za razvoj bibliotečke djelatnosti; upoznavanje i praktični rad na katalogizaciji monografskih publikacija i na izradi univerzalne decimalne klasifikacije, kao i upoznavanje sa načinima pretraživanja bibliografskih baza podataka: OPAC, Internetom za bibliotekare i dr.

Generalna skupština Međunarodnog ISSN centra

Generalna skupština Međunarodnog ISSN centra reizabrala je direktorku Nacionalne biblioteke Crne Gore „Đurđe Crnojević“ Jelenu Đurović za člana Upravnog odbora te organizacije. To je drugi mandat direktorke crnogorske Nacionalne biblioteke, koja je član Upravnog odbora ISSN-a od 2012. godine.

Upravni odbor Međunarodnog ISSN centra čini 11 članova, od kojih je jedan predstavnik UNESCO-a, dok su ostali delegirani iz nacionalnih ISSN centara zemalja članica. Mandat traje dvije godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Na Generalnoj skupštini Međunarodnog ISSN centra, koja je uz 61 sastanak Upravnog odbora održana od 10. do 15. juna u Parizu, između ostalog, usvojena je Strategija ISSN-a za 2015-2017. godinu, kao i Izvještaj o radu za 2013. godinu.

Međunarodni ISSN centar za registraciju serijskih publikacija osnovali su UNESCO i Vlada Francuske sporazumom iz 1974. godine. Oznaka ISSN predstavlja međunarodni serijski kod za identifikaciju serijskih publikacija, uključujući i elektronska izdanja koja imaju periodični karakter. Registar Međunarodnog ISSN centra obuhvata 1,6 miliona naslova serijskih publikacija iz 88 zemalja. ISSN koriste različiti partneri u informacionom lancu: bibliotekari, istraživači, naučnici iz oblasti informatike, agenti za prodaju i pretplatu serijskih publikacija (preko njihove barkod verzije). ISSN centar za Crnu Goru osnovan je 2004. godine u Nacionalnoj biblioteci Crne Gore „Đurđe Crnojević“.

Peti Regionalni ISBN sastanak

U Nacionalnoj biblioteci Crne Gore „Đurđe Crnojević“ 27. i 28. maja održan je peti Regionalni ISBN sastanak. Na sastanku, koji su organizale crnogorska Nacionalna biblioteka i Međunarodna ISBN Agencija, učestvovali su predstavnici nacionalnih ISBN agencija Bugarske, Kosova, Slovenije, Srbije, Republike Srpske kao i bibliotekari iz NBCG. Sastankom je predsjedavala izvršna direktorica International ISBN Agency, Stella Griffiths.

Međunarodna ISBN agencija je organizacija koja već pedesetak godina okuplja i upravlja radom nacionalnih centara i koja radi na standardizaciji identifikacije monografskih publikacija radi olakšavanja poslovanja.

Na održanom sastanku su se prezentirali podaci o aktivnostima svih ISBN agencija vezanih za prethodnu godinu. Takođe, raspravljalo se o tekućim temama i razmjenjivala su se iskustva vezana za rad nacionalnih ISBN centara.

Govorilo se o ulozi ISBN standarda u razvoju izdavaštva i o odnosu između ISBN agencija, biblioteka i tržišta knjiga, ali i o izmjenama i dopunama dostupnog Priručnika za izradu ISBN-a, kao i o reviziji Standarda ISBN. Takođe, iznijeta su i najfrekventnija pitanja sa kojima se susrijeću ISBN agencije. Na sastanku je ukazano i na važnost regulisanja ISBN-a u nacionalnim Zakonima o izdavaštvu, naknadama ISBN agencija i njihovim uslugama sa dodatnom vrijednošću i poboljšanju usluga za izdavače.

Između ostalog, rečeno je da Međunarodna ISBN agencija radi sigurnijeg pristupa generatoru ISBN brojeva svim agencijama treba da dodijeli korisničko ime i lozinku. Posebno se insistiralo na načinu izrade i slanja PIID izvještaja na novom web sajtu Međunarodne ISBN agencije.

Godišnji sastanak CENL-a u Moskvi

Direktorka Nacionalne biblioteke Crne Gore "Đurđe Crnojević", Jelena Đurović, učestvuje na 28. godišnjem sastanku Konferencije direktora nacionalnih biblioteka Evrope (CENL – Conference of European National Librarians), koji se održava u Moskvi od 25. do 27. maja u Nacionalnoj biblioteci.

CENL je fondacija 48 nacionalnih biblioteka iz 46 evropskih zemalja (Italija i Rusija imaju po dve biblioteke članice). Tokom dvadesetpetogodišnjeg postojanja CENL-a, nacionalne biblioteke Evrope zajednički su realizovale mnoge značajne projekte: MACS - Multilingual access to subjects – Višejezički pristup predmetima pomoću povezivanja predmetnih odrednica na engleskom, francuskom i njemačkom jeziku; MSAC – Multilingual Subject Access to Catalogues of National Libraries – Višejezički predmetni pristup katalozima nacionalnih biblioteka; TEL - The European Library – Evropska biblioteka; FUMAGABA, EDL – European Digital Library – Evropska digitalna biblioteka, EUROPEANA.

Konferencije direktora nacionalnih biblioteka Evrope održavaju se jednom godišnje, svaki put u nacionalnoj biblioteci druge zemlje.

IX SEEDI konferencija

Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“ predstavila je digitalnu kolekciju „Petar II Petrović Njegoš“ na IX SEEDI Konferenciji o digitalizaciji naučne i kulturne baštine, koja je održana 15. i 16. maja u Naučnom klubu u Beogradu.

SEEDI (South-Eastern European Digitisation Initiative – Jugoistočno-evropska inicijativa o digitalizaciji) je međunarodna inicijativa za razvoj digitalizacije kulturne i naučne baštine u zemljama Jugoistočne Evrope koja okuplja bibliotečke, arhivske i muzejske radnike koji su odgovorni za čuvanje i osiguravanje trajnog pristupa kulturnoj baštini. Cilj SEEDI konferencija je razmjena iskustva iz područja digitalizacije kulturne baštine u zemljama Jugoistočne Evrope i promocija novih rješenja u primjeni inovativnih tehnologija u predstavljanju i korištenju digitalne baštine, kako na lokalnom, nacionalnom, regionalnom, tako i na evropskom nivou.

Konferencija Hitne intervencije (Urgent intervention) na objektima kulture

Nacionalna biblioteka Crne Gore "Đurđe Crnojević" učestvovala je 23. aprila 2014. u Tirani na konferenciji posvećenoj Hitnim intervencijama (Urgent intervention) na objektima kulture u okviru projekta Ljubljana Process: Rehabilitating our Common Heritage in Western Balkans.

Skup je organizovao Regional Cooperation Council Secretariat, Task Force on Culture and Society, koji je i realizovao donatorski program za hitne intervencije na objektima kulture kako bi se spriječilo dalje propadanje objekata i omogućila njihova ponovna funkcija. Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“ učestvovala je u programu sa projektom Hitne intervencije na elektro instalacijama u zgradi bivšeg Francuskog poslanstva, koji je ocijenjen kao dobar i uspješan.

Sastanak fondacije NALIS u Sofiji

Direktorica Nacionalne biblioteke "Đurđe Crnojević", Jelena Đurović je prisustvovala sastanku koji je bio posvećen potencijalnom učešću nacionalnih i univerzitetskih biblioteka sa područja Jugoistočne Evrope u zajedničkoj bazi podataka NALIS (National Academic Library and Information System). Sastanak je organizovan na

inicijativu Biblioteke Bugarske akademije nauka sa sjedištem u Sofiji, a održan je 21. februara 2014. godine.

Osnivači NALIS fondacije su Centralna biblioteka Bugarske akademije nauka, Sofijski univerzitet „Sveti Kliment Ohridski“ i Američki univerzitet u Bugarskoj.

Ciljevi NALIS fondacije su: funkcionalna integracija bibliotečkih i informacijskih sistema istraživačkih instituta, univerziteta i ostalih većih repozitorija, visoka svijest u području istraživanja i naučne djelatnosti, međunarodna saradnja u području bibliotečkih informacionih i komunikacijskih sistema.

Fondacija NALIS trenutno okuplja baze podataka biblioteka sa područja Bugarske, a na ovom sastanku je pokrenuta inicijativa da se u zajedničku bazu podatka uključe i nacionalne i akademske biblioteke sa cjelokupnog područja Jugoistočne Evrope.

Sastanku su, pored gospode Đurović, prisustvovali i predstavnici Nacionalne i sveučilišne knjižnice iz Zagreba, Narodne biblioteke Srbije, Univerzitetske biblioteke „Svetožar Marković“ iz Beograda, Nacionalne i univerzitetske biblioteke „Sveti Kliment Ohridski“ iz Skoplja, Nacionalne biblioteke Rumunije, Nacionalne biblioteke Grčke, Narodne i univerzitetske biblioteke „Derviš Sušić“ iz Tuzle, kao i domaćini iz Bugarske.

Kulturni događaji

- 520 godina od štampanja Oktoiha – prve ćirilične knjige na slovenskom jugu
 - Svečanu akademiju (gdje je realizovana predstava „Zidari i bibliotekari“ i kratki dokumentarni film o Crnojevića štampariji)
 - Izložbu Grafičke mape „Oktoih 1494-2014“, autora Dimitrija PopovićaIz NBCG u realizaciji ovog projekta, pored direktorke, Jelene Đurović i koordinatora projekta Vere Đukanović, učestvovali su: Ognjen Savić, Milenija Vračar, Milena Pejović i Vesna Karan.
- Program podsticanja razvoja kulture u Nikšiću, januar-decembar 2014, sa sljedećim programima:
 - Izložba „Djela kralja Nikole I – Nikola I gospodar i pjesnik“
 - Izložba „Pozorišni plakati Dimitrija Popovića“
 - Izložba „Šekspir u Nacionalnoj biblioteci“
 - Izložba „Stranci o Crnoj Gori“
 - Promocija Digitalne kolekcije Petar II Petrović Njegoš
 - Prezentacija Digitalne crnogorske bibliografije
 - Izložba „Geografske karte i razglednice Nikšića“ (Danijela Radulović)
- Svjetski dan knjige i autorskih prava - Nacionalna biblioteka je u srijedu 23. aprila 2014. godine organizovala kampanju i program pod nazivom „San noći knjige“. Nacionalna biblioteka je toga dana poklonila svim posjetiocima Biblioteke više od 200 knjiga iz svoje izdavačke djelatnosti i više od 100 knjiga iz fonda Multiplikata. Besplatnu članarinu dobilo je 54 korisnika. Centralni događaj ovog programa bila je izložba knjiga posvećena Vilijamu Šekspiru.
 - Promocija knjige „Orlov krš“, autora Bata Tomaševića
 - Promocija knjige „Atelanska igra“ Dragane Brković Kršenković
 - Promocija knjige „Uzgredno“, Bogića Rakočevića
 - Izložba „Crnogorska prosvjetna periodika“, Podgorica, januar 2014.
 - Izložba udžbenika, Biljarda, 30. oktobar, povodom 180 godina OŠ „Njegoš“

- Svečani prijem g-dina Milana Kučana i uručivanje poklona Biblioteci


Prisutnost u medijima

NBCG svoju djelatnost promoviše organizovanjem konferencija, obilježavanjem važnih datuma i jubileja, produkcijom izložbi, izdavačkom djelatnošću i njenim predstavljanjem, objavljivanjem sadržaja na sajtu, kao i prezentacijom navedenih aktivnosti u svim crnogorskim medijima (elektronskim, štampanim).


Štampani mediji

Mediji su redovno i sadržajno najavljivali i izvještavali o aktivnostima NBCG. Na grafičkom prikazu broj 1. nalaze se podaci o broju članaka u štampanim medijima.¹

Među brojem aktivnostima koje je NBCG organizovala u 2014. godini, najveće interesovanje medija izazvalo je učešće NBCG u Programu podrške razvoju kulture u Nikšiću, proslava 520 godina Oktoiha, učešće na konferencijama, aktivnosti u Cobbis centru, kao i aktivnosti vezane za pospješivanje informacijske i medijske pismenosti.



Grafički prikaz br.1



Grafički prikaz br. 2

Elektronski mediji

Tokom 2014. godine NBCG je ostvarila je i značajano prisustvo na elektronskim medijima, pri čemu se izvajaju portali: Portal RTCG, CDM i Portal Analitika. Broj članaka objavljen na ovim portalima mogu se vidjeti na grafičkom prikazu broj 2.

Zaposleni u NBCG su predstavljali aktivnosti biblioteke na RTCG, RTV Nikšić i TV Atlas.

¹O radu NBCG redovno su izvještavale novine Blic Crna Gora, no kako nijesmo imali kompletan uvid broja članaka tokom 2014. godine, ovaj podatak je izostavljen iz grafičkog prikaza br. 1

Web sajt

Tokom 2014. godine ukupno je bilo 63 obavještanja na sajtu. Posredstvom ovih saopštenja mogu se pratiti sve aktivnosti biblioteke (najave programa, izvještaji sa programa, učešće na konferencijama, kao i svi oblici lokalne i međunarodne saradnje...)

Facebook

Tokom 2014. godine NBCG je aktivno ažurirala svoju facebook stranicu i trostruko povećala broj pratilaca (592). Na stranici se mogu naći informacije o aktivnostima biblioteke, vijesti i različiti publicistički tekstovi iz oblasti bibliotekarstva i kulturne baštine, kao i razni drugi sadržaji veoma široke tematske dostupnosti.

OSTALE AKTIVNOSTI ZAPOSLENIH U NBCG

Konferencije

- Konferencija NALIS, 21. februar, Sofija, Bugarska – Jelena Đurović
- 19. Susreti bibliografa u spomen na dr Gorgija Mihailovića koji su održani u Indiji, novembra protekle godine – Milorad Milović
- Konferencija „Hitne intervencije na objektima kulture“, 23. april, Tirana, Albanija – Vesna Kovačević
- Međunarodni naučni skup „Zaštita kulturne baštine od katastrofa“, 8-10. maj, Zagreb i Šibenik – Vesna Kovačević
- COBISS konferencija u Mariboru, novembra 2014. godine (Dragana Mirković, Lidija Kaluđerović, Milutin Đukić, Đurđa Martinović, Vjenceslava Ševaljević)
- Konferencija SEEDI, „Portal Petar II Petrović Njegoš“, 15-16. maj, Beograd, Srbija – Jelena Đurović, Vera Đukanović
- Godišnji sastanak CENL (Conference of European National Librarians), 25-27. maj, Moskva, Ruska federacija – Jelena Đurović
- Regionalni sastanak ISBN agencija, 28-29. maj, Nacionalna biblioteka, Cetinje (Dragana Mirković, Natalija Bokan, Danijela Zeković, Vjenceslava Ševaljević, Vera Đukanović, Vesna Kovačević, Zorica Sjekloća, Gordana Ljubanović)
- Godišnji sastanak Upravnog odbora Međunarodnog ISSN centra i Generalna skupština, 10-15. jun, Pariz, Francuska – Jelena Đurović
- Učešće na 80. kongresu IFLA, Lion, Francuska, 16-22. avgust – Vesna Vučković
- Učešće na Konferenciji direktora nacionalnih biblioteka Jugoistočne Europe, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb, 26-27. septembar – Jelena Đurović, Vjenceslava Ševaljević
- Evropska konferencija o informacijskoj pismenosti (ECIL), Dubrovnik, 20-23. 10. 2014. (imale izlaganje Vesna Kovačević i Gordana Ljubanović).
- Video konferencija – 4th UNIMARC User's Group Meeting, koja je održana u Mariboru 14.05.2014. (Vesna Kovačević)
- Naučni skup „Vojnici Pistoje i Toskane u oslobodilačkoj borbi u Albaniji i u Crnoj

Gori 1943-1945“, koji je održan 8. novembra u italijanskom gradu Pistoji (Jelena Đurović)

Prezentacije, promocije

- Predstavljanje predloga strategije širenja IMP kroz mrežu biblioteka, Portala „Njegoš“ i Digitalne crnogorske bibliografije 1494-1994:
 - a) 6. mart, Ministarstvo kulture, Cetinje – Vesna Kovačević, Gordana Ljubanović
 - b) 24. mart, Nacionalna biblioteka, Cetinje – Vesna Kovačević, Gordana Ljubanović, Vera Đukanović
 - c) 16. april, palata Bizanti, Kotor – Vesna Kovačević, Gordana Ljubanović
 - d) 29. april, Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“, Podgorica – Vesna Kovačević, Gordana Ljubanović, Vera Đukanović, Milorad Mijović
 - e) 13. maj, Narodna biblioteka Bijelo Polje – Vesna Kovačević, Gordana Ljubanović, Vera Đukanović, Milorad Mijović
- Prisustvovanje prezentacijama na INFOFEST-u, Pržno (obrazovni informacioni sistem MEIS, bezbjednost mreža...), 29. i 30. septembar – Gordana Ljubanović, Lidija Popović, Milutin Đukić
- Promocija „Ljetopisa“ Narodne biblioteke „Stevan Samardžić“, Pljevlja, 6. jun – Jelena Đurović, Milorad Mijović
- Postupak dodjele koda za crnogorski jezik – formiranje crnogorskog Komiteta ISME/TK 016 – Standardizacija jezika i terminologija, 3. jun – Milenija Vračar, Jelena Đurović, Vjenceslava Ševaljević

Seminari, kursevi, obuke

- Predavačka licenca za kurs Prelazak na COBISS3-Katalogizacija, COBISS Centar, Nacionalna biblioteka, Cetinje, 23-24. jun – Đurđa Martinović
- Kursevi za zaposlene u NBCG: Prelazak na COBISS3-Katalogizacija, COBISS Centar, Nacionalna biblioteka, Cetinje, 17-18. i 23-24. septembar – Đurđa Martinović
- Učešće na Info danu Kreativna Evropa: Evropski projekti saradnje, Podgorica, KIC „Budo Tomović“, 23. septembar – Vjenceslava Ševaljević, Vesna Vučković, Gordana Ljubanović

Ostali kulturni događaji:

- Dani frankofonije, zgrada Francuskog poslanstva, posjeta ambasadora Republike Francuske i izložba francuskih knjiga, 27. mart – Ognjen Savić, Milena Pejović
- Izložba matorskih radova SLŠ „Petar Lubarda“, 19. maj – SLŠ „Petar Lubarda, Jelena Đurović (pozdravni govor)
- Učešće na 12. Međunarodnom sajmu knjiga "Trg od knjige" u Herceg Novom i otvaranje izložbe „Ex Libris“, 21-28. jul – Jelena Đurović, Ognjen Savić
- Učešće na Međunarodnom sajmu knjiga, Podgorica, maj 2014. (Milorad Milović, Jelena Đurović, Milenija Vračar, Irena Đurković, Ognjen Savić)

Rad u komisijama, redakcijama

- Rad u komisiji za javne nabavke (Boris Kaluđerović, Vesna Karan)
- Urađeni su i poslani statistički podaci za MONSTAT o crnogorskoj produkciji

- Komisija za polaganje bibliotekarskog stručnog ispita - tri ispitna roka (februar, jun i oktobar) (Jelena Đurović, Ljubica Vučinić, Milorad Milović, Vjenceslava Ševaljević, Vera Đukanović)
- Komisija za dodjelu stručnih zvanja (Jelena Đurović)
- Rad u komisiji Tehničkog komiteta - ISME/TK 016 – Kodifikacija jezika, formiranog pri Institutu za standardizaciju Crne Gore s ciljem dobijanja koda za crnogorski jezik (Milenija Vračar, Vjenceslava Ševaljević)
- Imenovanje Uredništva sajta Biblioteke sa zadatkom da se stara o sadržaju sajta NBCG (Lidija Popović, Vjenceslava Ševaljević, Gordana Ljubanović, Vera Đukanović, Ognjen Savić)
- Komisija za izradu novog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta NBCG (Radmila Drašković, Vesna Kovačević, Vjenceslava Ševaljević)
- Komisija za dodjelu licenci (Ljiljana Kosovac, Đurđa Martinović i Vjenceslava Ševaljević)
- Komisiji za procjenu i otkup građe (Milorad Milović, Natalija Bokan, Boris Kaluđerović)
- Rad u Redakciji *Bibliografskog vjesnika* (Jelena Đurović, Dragica Lompar, Milorad Milović, Marijan Miljić)
- Rad u Žiriju za dodjelu nagrade »Niko Simov Martinović« (Dragica Lompar, Milorad Milović)

Informisanje u vezi sa pripremama projekata

- Radionica za učestvovanje u IPA projektima, Tivat, 19. maj – Vjenceslava Ševaljević
- Priprema projekta „France Prešern - 180 godina „Sonetnog vijenca“ za konkurs Ambasade Republike Slovenije, 4. april – Vjenceslava Ševaljević, Gordana Ljubanović
- Izvještaji za Ministarstvo kulture o postojećoj i planiranoj saradnji sa institucijama kulture u sljedećim državama: Holandija, Luksemburg, Poljska, Bugarska, Češka, Makedonija, januar-jun – Vjenceslava Ševaljević, Jelena Đurović
- Priprema za projektni konkurs Kreativne Evrope – projekat ReBOOk, septembar – Vesna Vučković
- INFO dan posvećen upoznavanju sa programom Kreativna Evropa koji je u organizaciji Ministarstva kulture održan 22.10.2014. u Podgorici (Vjenceslava Ševaljević)

Podrška Udruženju bibliotekara Crne Gore

Godišnja Skupština Udruženja bibliotekara Crne Gore, održana je 11. novembra 2014. g. u Nacionalnoj biblioteci Crne Gore „Đure Crnojević“. Novi predsjednik Udruženje bibliotekara Crne Gore je Saša Lovre Božović, direktorica Narodne biblioteke i čitaonice „Njegoš“ na Cetinju. Ona je imenovana i za predsjednicu Upravnog odbora Udruženja, dok je za sekretara Udruženja izabrana bibliotekar savjetnik i zamjenik direktora Nacionalne biblioteke, Dragica Lompar.


Udruženje bibliotekara dodijelilo je tradicionalnu nagradu dr „Niko Simov Martinović“ za period 2011-2013. Ljiljani Milunović, knjižničaru Nacionalne biblioteke, i Zdravku Vukčeviću, bivšem načelniku biblioteke prirodno-matematičkih i tehničkih nauka

Univerziteta Crne Gore. Odluku je donio žiri u sastavu Marijan Miljić, predsjednik, i članovi Dragica Lompar, Milorad Milović, Branka Marović i Ivan Ivanović.

Zajednički i opšti poslovi

Kadrovska struktura NBCG

Grafikon 14.



1- VSS	2 –VŠS	3 - SSS	4 – KV	5 – NKV	Ukupno
46 zaposlenih	5 zaposlenih	14 zaposlenih	8 zaposlenih	11 zaposlenih	82 zaposlena

Zajednički i opšti poslovi podrazumijevaju:

- pravno-kadrovski poslovi,
- finansijsko-računovodstveni poslovi,
- administrativni poslovi,
- tehnički sektor i
- službenik za javne nabavke.

Pravno-kadrovski poslovi:

Normativne aktivnosti

Normativni poslovi su se obavljali u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima iz oblasti radno-pravnih odnosa, kao i u skladu sa drugim zakonima i podzakonskim aktima, koje u svakodnevnom radu treba konsultovati, i po potrebi primijeniti.

Izvršioци ovog odjeljenja, (R. Drašković i V. Karan) kao članovi Komisije- radnog tijela za izradu novog Pravilnika organizaciji i sistematizaciji, su radili na izradi ovog akta. Procedura oko donešenja novog Pravilnika, koja još nije okončana.

Tokom izvještajnog perioda, izradom Upustava, Odluka i Zaključaka doradivana je Knjiga procedura za finansijsko upravljanje i kontrolu (FMC) u Biblioteci, a u skladu sa Zakonom o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru. O navedenom je obaviješteno Ministarstvo finansija, odn. Sektor za centralnu harmonizaciju finansijskog upravljanja, kontrole i unutrašnje revizije.

U ovu vrstu poslova mogu se svrstati i sljedeće, tek taksativno naznačene, aktivnosti Službe.

Između ostalog, urađeni su Kvartalni izvještaji o sprovođenju planiranih aktivnosti na uspostavljanju razvoja sistema finansijskog upravljanja i kontrola, koji su blagovremeno, odnosno po zahtjevima Ministarstvu finansija, dostavljani Državnom trezoru.

Sredinom izvještajnog perioda sačinjena je Informacija o računovodstvenim kapacitetima u Biblioteci, i dostavljena Ministarstvu finansija- Sektoru državnog trezora.

Izrađeno je Uputstvo o evidenciji i načinu primopredaje gotovog novca prihodovanog od korisnika Biblioteke.

U proteklom periodu, zavisno od potreba i načina angažovanja pojedinih, fizičkih i pravnih lica, Služba je izradila 78 raznih ugovora. Tako je pripremljeno i u daljoj proceduri realizovano:

- Ugovor o realizaciji projekta „Digitalizacija cetinjskih novina i časopisa 1945-2013“;
- 8 pojedinačnih ugovora za izvršiocima posla „Digitalizacija cetinjskih novina i časopisa 1945-2013“;
- 5 ugovora o radu za lica koja su angažovana putem projekta „Javni rad“, posredstvom Zavoda za zapošljavanje Crne Gore;
- 31 ugovor čiji je predmet pružanje raznih usluga za potrebe Biblioteke;
- 17 ugovora o djelu radi neophodnih zamjena odsutnih izvršilaca, (stražari, radnice na održavanju čistoće);
- 15 ugovora o djelu o pružanju zanatskih i sličnih usluga, (opravke,čišćenje dvorišta, tj. parkovnog kompleksa, limarski radovi sl.);
- 1 ugovor o kreiranju DVD prezentacije;
- 23 ugovora o djelu o pružanju intelektualnih usluga;
- 3 ugovora o prevodu;
- kao i 9 Anexa na pojedine ugovore.

Kadrovske aktivnosti

Od propisa koji regulišu radno-pravni status zaposlenih, izdvaja se Opšti kolektivni ugovor koji je stupio na snagu 30 marta 2014.godine. U skladu sa navedenim propisom su pravljeni pojedinačna akta za zaposlene.

U prvom kvartalu izvještajnog perioda, nakon pozitivnog mišljenja Ministarstva finansija i sprovedene zakonske procedure, sačinjen je ugovor o radu na određeno vrijeme sa jednim izvršiocom, stranim državljaninom.

Sredinom izvještajnog perioda, raskinut je radni odnos sa izvršicom koji je obavljao poslove šefa računovodstva, zbog teže povrede radne obaveze. Na traženu saglasnost za upošljenje odgovarajućeg izvršioca, Ministarstvo finansija je odgovorilo pozitivno, tako da je, nakon zakonom predviđene procedure zapošljavanja, sačinjen i zaključen Ugovor o radu na neodređeno vrijeme sa radno angažovanim licem na radno mjesto šef računovodstva.


Shodno propisima koji regulišu prijavu poreskih obveznika, tačnije u skladu sa Pravilnikom o sadržini jedinstvene prijave za registraciju poreskih obveznika, obveznika doprinosa i osiguranika u centralni registar (Sl.list CG.br.10/10 i 32/10), obrađeno je 22 predmeta za zaposlene (prijave, objave, prijave na zdravstveno osiguranje članova porodice osiguranika).

Program „Javni rad“

Kroz ovaj program, koji se organizovao u periodu 01.03. do 31.08.2014.godine, bilo je radno angažovano pet izvršilaca, i u tom smislu pravno (i računovodstveno) obrađena 5 predmeta za iste, koji su uključeni u nastavak projekta „Reorganizacija osnovnog fonda knjiga i periodike NBCG“.

Krajem izvještajnog perioda Služba je pripremila potrebnu dokumentaciju te će nakon očekivanog Konkursa za izbor izvođača Javnih radova u 2015. godini aplicirati kod Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Grafikon 15. Broj zaposlenih kroz Program „Javni rad“



Takođe, u skladu sa Zakonom o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem (Sl.list CG 38/12), te, Ministarstvu kulture dostavljene prijave o potrebnom broju korisnika za Biblioteku, početkom godine su, preko Uprave za kadrove Crne, angažovana šest pripravnika sa visokom stručnom spremom. Za navedena lica, koja su bila u Biblioteci na devetomjesečnom stručnom osposobljavanju (od 15.01.2014.g.do15.10. 2014.g.), napravljeni su Ugovori o stručnom osposobljavanju i ostala kadrovska dokumentacija, a svakomjesečno Služba je Upravi za kadrove Crne Gore dostavljala Izvještaje o njihovom radu za protekli mjesec. Nakon završenog stručnog osposobljavanja izrađena su odgovarajuća Uvjerenja za angažovana lica.


Početkom septembra 2014.godine, Biblioteka je ponovo iskoristila mogućnost angažovanja lica sa visokim stručnim obrazovanjem, a shodno zakonu kao što je već obrazloženo, tako da je krajem godine započeta procedura za osposobljavanje 4 korisnika Programa stručnog osposobljavanja.

Evidencije o prisutnosti zaposlenih

Služba za evidenciju prisutnosti zaposlenih se stara o redovnom pravljenju dnevnih i mjesečnih izvještaja o prisutnosti, odn. odsutnosti po svim osnovama za sve upošljene u Biblioteci. Shodno tome, ažurno su pravljeni izvještaji o prisutnosti (otsutnosti) zaposlenih za mjesečne obračune zarada, koji su podaci dalje obrađivani, shodno unutrašnjim procedurama.


Svakodnevno je evidentirana prisutnost (otsutnost) zaposlenih i, u skladu sa tim, dostavljana zaposlenima odgovarajuća rješenja.

Grafikon 16. Radni dani i bolovanja u NBCG po mjesecima u 2014.



U izvještajnom periodu izrađeno je 194 raznih rješenja (o godišnjim odmorima, o odsutnosti zaposlenih po drugim osnovima shodno Zakonu i Kolektivnim ugovorima), kao i 45 razna rješenja (o isplati jubilarnih nagrada, o isplati pomoći, o prekovremenom radu u dane državnih i vjerskih praznika, od drugim isplatama, o ad hoc komisijama i sl.).

Grafikon 17. Radni dani i bolovanja u Odjeljenju obrade bibliotečke građe u 2014.



Poslovi vezani za upravljanje bibliotekom

Tokom protekle godine održane su tri sjednice Savjeta; početkom godine je održana konstitutivna sjednica, zatim je u na sjednici u martu razmatran je i usvojen Izvještaj o radu Biblioteke za 2013. godinu i donijet Program rada za 2014.godinu.

Na trćoj sjednici, održanoj krajem godine, razmatran je prijedlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Biblioteci, ali nije utvrđen, već je vraćen Komisiji na doradu. Zapisnici, odluke i zaključci sa navedenih sjednica su urađeni u roku.

Održane su četiri sjednica Stručnog vijeća, na kojima su razmatrana najvažnija pitanja iz poslovanja Biblioteke, a posebno niz aktivnosti vezanih za obilježavanje „520 godina od

štampanja prve ćirilice štampane knjige kod južnih Slovena“. Sa istih su sastavljeni zapisnici, napravljene odluke, zaključci.

Ostale aktivnosti

U skladu sa Zakonom o inspeksijskom nadzoru, Ministarstvo kulture je preko svog ovlašćenog inspektora za kulturu, vršilo redovni godišnji nadzor (u aprilu), neposrednim uvidom u traženu dokumentaciju. Biblioteka, odnosno ovlašćene službe, su postupile, odn.postupaju po odgovarajućim propisima i dobijenim instrukcijama od strane Inspektora.

Pripremani su i upućivani razni dopisi i zahtjevi, kako Ministarstvu kulture, tako i drugim organima nadležnim za pojedina pitanja.

Svakodnevno su obavljani i drugi tekući poslovi, zaposlenima tumačeni novi propisi vezano za radno-pravni status istih, i td.

Shodno Zakonu o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru (Sl. list CG br.73/08 i 20/11), početkom godine dostavljen je Godišnji izvještaj o sprovođenju planiranih aktivnosti na uspostavljanju i razvoju sistema finansijskog upravljanja i kontrola, na obrascu GI-FMC za 2013.godinu.

Na zahtjev Ministarstva kulture i Ministarstva finansija, redovno su izrađivani i dostavljani odgovori na brojne dopise i zahtjeve.

U skladu sa Planom i kadrovskim potrebama, upućivani su izvještaji Ministarstvu kulture o kadrovskim kapacitetima, o potrebama i dinamici dodatnog zapošljavanja, o odlasku u penziju, i sl.

Finansijsko računovodstveni poslovi

Poslovi iz oblasti finansijskog poslovanja su se uglavnom odvijali po predviđenom planu. Biblioteka je redovno izmirivala obaveze (zarade, nadoknade, pomoći, jubilarne nagrade, honorare i sl.) prema zaposlenim i, u skladu sa tim, dostavljani su potrebni podaci, obrasci i sl. Ministarstvu finansija, nadležnim Fondovima i Poreskoj upravi. Takođe, Poreskoj upravi je redovno dostavljana dokumentacija za izvršioca, koji su radno angažovani preko Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, putem projekta „Javni rad“.

Popisna komisija je izvršila popis osnovnih sredstava, potraživanja i obaveza u skladu sa dobijenim instrukcijama i tabelama iz Ministarstva kulture, nakon čega je usaglašeno stvarno sa knjigovodstvenim stanjem.

Iskontirano je i proknjiženo 256 naloga.

Računa za usluge izrade CIP-a i Bar-coda fakturisano 867.

Zahtjevi za budžetskim sredstvima, kao i izvještaji o utrošenim sredstvima su redovno dostavljani nadležnom Ministarstvu.

Izvještaj o finansijskom poslovanju Biblioteke za period januar-decembar 2014. godine dat je u prilogu i čini sastavni dio ovog izvještaja.

Administrativni poslovi i poslovi sekretarice direktora sublimiraju niz poslova koji se odvijaju shodno Zakonu o kancelarijskom poslovanju, tako da je angažovanje izvršioca kompleksno. Između ostalog, u ovom periodu je:

- u djelovodnom protokolu zavedeno je ukupno 3203 akata;
- računovodstvu predato računa i ostalih akata 342;

Tehnički sektor i Službenik za javne nabavke

Ovaj segment poslovanja obuhvata sve one aktivnosti koje su vezane za redovno održavanje i obezbjeđenje objekata, odn. zgrada bivšeg Italijanskog i Francuskog poslanstva, zgrade depoa za bibliotečku građu, stražarske objekta (kućice) u Lovćenskoj ulici, održavanje dvorišnog i parkovnog prostora i ostalo.

Poslovi na obezbjeđenju objekata

Ovaj segment poslovanja opskrbljuje 6 izvršilaca, odn. lica zapošljenih na poslovima čuvara zgrada. Instalirani spoljni video nadzor na zgradi biv. Italijanskog poslanstva ne omogućava u potpunosti praćenje čitavog prostora, tako da je neophodna stalna pozornost radnika na obezbjeđenju.

Poslovi održavanja objekata

Poslove održavanja objekata koji obuhvataju *čišćenje* (zgrada, od zatvorenog prostora, cementnih staza i parkinga, parkova), *redovno održavanje instalacionih mreža, zagrijavanje objekata* i sl. izvršavalo je 4 radnice (higijeničarke) i 2 domara, koji su istovremeno i rukovaoci sa sistemima za centralno zagrijavanje objekata. Obiman prostor, kako magacinski za bibliotečku građu (4.921m²), tako i ostali zatvoreni prostor (oko 3.700m²), iziskuju stalni angažman za tekuće održavanje, kako u ljudskom, tako i u materijalnom kapacitetu.

Poseban problem nastaje kada atmosferske padavine poprime enormne količine, što je na Cetinju česta pojava, s obzirom na krovne površine /posebno na zgradi Italij. poslanstva/, koje su bile u stanju neophodnih sanacija, opravki i sl. U ovim slučajevima su dodatno angažovane radnice na održavanju čistoće, kao i čuvari zgrada.

Takođe se dodatno angažovalo tehničko osoblje prilikom pripreme raznih kulturnih aktivnosti koje su se tokom godine održavale u Biblioteci.

Razne intervencije na instalacijama vodovodne, kanalizacione, elektro, video mreže, i slično, redovno su rađene angažovanjem domara.

Redovno je vršeno čišćenje dvorišta, parkovnog dijela, staza i sl., kako od sniježnih padavina, tako i od sasušenih, polomljenih grana, lišća i ostalog. Za veće i detaljnije intervencije ove vrste, angažovano je JP „Komunalno“ Cetinje, dok je za košenje većih površina angažovana privatna radna snaga.

Prisustvo na poslu

U izvještajnom periodu prisustvo većeg broja izvršilaca ovog odjeljenja je bilo redovno. Međutim, problem redovnog odsustava (godišnjih odmora) izvršilaca - čuvara zgrada, iziskuje angažovanje trećih lica i njihovo plaćanje po ugovorima, što opterećuje limitirana opredijeljena sredstva. Takođe je evidentan i problem odsustva radnica na održavanju čistoće, po osnovu bolovanja, što, s obzirom na već naglašenu činjenicu velikog prostora, predstavlja problem, posebno u finansijskom smislu.

Prisustvo ostalih je upošljenih je gotovo stalno, tako da veći broj nije iskoristio godišnji odmor za izvještavanu godinu.

Tehnički sektor

Redovne aktivnosti oko funkcionisanja kotlova parnog grijanja zgrada sprovedene su sa manjim prekidima sve do 06. maja i od 25. oktobra. 2014. godine. .

Čišćenje snijega je zbog povoljnih vremenskih prilika u ovom periodu obavljeno samo jedan put. Održavanje parka oko zgrade bivšeg italijanskog poslanstva je vršeno u okviru

odjeljenja, dok je za košenje parka zgrade bivšeg Italijanskog poslanstva dva puta u izvještajnom periodu angažovano lice po ugovoru.

Redovno su čišćeni oluci i šahte biblioteke. Domari zgrada su obavljali razne manje opravke u poslovnim prostorijama. Stražarska služba i radnice na održavanju higijene su bili dodatno angažovani u vrijeme obilnih kišnih padavina.

Radnice na održavanju higijene su bile dodatno angažovane u pred-pripremi kulturnih događaja koji su u ovom periodu održani u Biblioteci, kao i nakon sanacionih radova na poslovnim zgradama.

Javne nabavke

U januaru je urađen i objavljen Plan javnih nabavki za 2014. godinu.

U februaru je urađen i predat godišnji izvještaj o sprovedenim postupcima javnih nabavki u 2013. godini.

Sproveden je Otvoreni postupak o nabavci lož ulja za ogrijev poslovnih zgrada Biblioteke u iznosu od 45.000,00 €.

Sprovedeni su sljedeći Šoping postupci javne nabavke:

1. Nabavka Lož ulja za ogrijev u iznosu:25.000,00 €
2. Nabavka goriva za sl.automobile u iznosu:.....3.566,00 €
3. Nabavka sredstava za održavanje higijene u iznosu: .729,10 €
4. Nabavka kancelarijskog materijala u iznosu:.....1.448,42 €
5. Nabavka materijala za čitaonicu u iznosu:.....890,12 €
6. Nabavka usluge osiguranja zaposlenih u iznosu:.....972,00 €
7. Popravka i održavanje kotlova centralnog grijanja..1.269,00 €
8. Nabavka računarske opreme 13.089,02 €

U ime i za račun Ministarstva kulture Crne Gore, po ovlaštenju istog, sprovedeni su takođe Šoping postupci:

1. Nabavka bezalkoholnog pića i kafe;
2. Nabavka sredstava za održavanje higijene.

U postupcima realizacije projekata iz Kapitalnog budžeta za 2014. godinu, takođe po ovlaštenju Direkcije javnih radova Crne Gore, sprovedeni su:

- Otvoreni postupci javne nabavke:

1. Radova na zgradama bivšeg Italijanskog poslanstva (3 partije) u iznosu:.....269.735,00 €;
2. Radova na uređenju parka zgrade Italijanskog poslanstva.....149.713,36 €;
3. Usluge izrade projektne dokumentacije za sanaciju Depoa26.608,40 €.

- Šoping postupak javne nabavke za:

- Radove na elektro instalacijama u Francuskom poslanstvu u iznosu:.....34.087,97 €

Planirani BUDŽET ZA 2014. GODINU

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
40805		Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“	1.026.506,42
3301		Program: Zaštita, očuvanje i razvoj kulturne baštine	1.026.506,42
	4	Izdaci	1.026.506,42
	41	Tekući izdaci	1.008.505,42
	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	756.552,12
0820	4111	Neto zarade	451.365,79
0820	4112	Porez na zarade	65.502,31
0820	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	163.149,81
0820	4114	Doprinosi na teret poslodavca	68.019,56
0820	4115	Opštinski prirez	8.514,65
	412	Ostala lična primanja	4.714,00
0820	4124	Jubilarnе nagrade	2.714,00
0820	4127	Ostale naknade	2.000,00
	413	Rashodi za materijal	110.114,30
0820	4131	Administrativni materijal	6.000,00
0820	4133	Materijal za posebne namjene	5.000,00
0820	4134	Rashodi za energiju	20.000,00
0820	4135	Rashodi za gorivo	79.114,30
	414	Rashodi za usluge	21.325,00
0820	4141	Službena putovanja	1.900,00
0820	4142	Reprezentacija	665,00
0820	4143	Komunikacione usluge	11.000,00
0820	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.000,00
0820	4145	Usluge prevoza	800,00
0820	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	400,00
0820	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	760,00
0820	4148	Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00
0820	4149	Ostale usluge	3.800,00
	415	Rashodi za tekuće održavanje	9.000,00
0820	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	6.000,00
0820	4152	Tekuće održavanje opreme	3.000,00
	419	Ostali izdaci	106.800,00
0820	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	10.000,00
0820	4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	1.000,00
0820	4193	Izrada i održavanje softvera	80.000,00
0820	4194	Osiguranje	700,00
0820	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	11.500,00
0820	4196	Komunalne naknade	3.000,00
0820	4198	Takse	200,00
0820	4199	Ostalo	400,00
	44	Kapitalni izdaci	18.000,00
	441	Kapitalni izdaci	18.000,00
0820	4415	Izdaci za opremu	11.000,00
0820	4416	Izdaci za investiciono održavanje	7.000,00

REALIZOVANI BUDŽET ZA 2014. GODINU

I - PRIHODI		
Konto	Opis	Iznos
742111	1. Budžetski prihodi	1.004.746,09
7153	2. Prihodi od sopstvene djelatnosti	47.003,72
7411	3. Donacije	1.567,00
742112	4. Namjenska sredstva	42.000,00
7191	5. Transfer - Javni rad - Zavod za zapošljavanje	8.270,10
7155	6. Transfer - Digitalizacija - Prijestonica Cetinje	7.016,53
	UKUPNO:	1.110.603,44
II - RASHODI		
Konto	Opis	Iznos
411	1. Bruto zarade	739.431,41
	1.1. Redovna sredstva	739.431,41
412	2. Ostala lična primanja	13.134,68
	2.1. Sopstvena sredstva	13.134,68
4131	3. Rashodi za administrativni materijal	4.044,21
	3.1. Sopstvena sredstva	4.044,21
4133	4. Rashodi za materijal za posebne namjene	5.869,13
	4.1. Sopstvena sredstva	5.869,13
4134	5. Rashodi za energiju	20.000,00
	5.1. Redovna sredstva	20.000,00
4135	6. Rashodi za gorivo	86.639,06
	6.1. Redovna sredstva	73.828,30
	6.2. Sopstvena sredstva	12.810,76
4141	7. Rashod za službena putovanja	4.253,18
	7.1. Redovna sredstva	1.899,96
	7.2. Sopstvena sredstva	2.353,22
4142	8. Rashodi za reprezentaciju	1.748,33
	8.1. Redovna sredstva	665,00
	8.2. Sopstvena sredstva	1.083,33
4143	9. Komunikacione usluge	10.995,36
	9.1. Redovna sredstva	10.995,36
4144	10. Bankarske usluge	1.310,52
	10.1. Redovna sredstva	1.310,52
4145	11. Usluge prevoza	5.693,45
	11.1. Redovna sredstva	5.693,45
4146	12. Advokatske, notarske i pravne usluge	375,00
	12.1. Redovna sredstva	375,00
4147	13. Konsultantske usluge	32.620,00
	13.1. Redovna sredstva	755,94
	13.2. Namjenska sredstva	30.322,08
	13.3. Donacije	1.541,98
4148	14. Usluge stručnog usavršavanja	5.396,45

	14.1. Redovna sredstva	5.396,45
4149	15. Ostale usluge - štampanja, prevođenja	11.950,28
	15.1. Redovna sredstva	8.557,59
	15.2. Sopstvena sredstva	3.392,69
4152	16. Tekuće održavanje građevinskih objekata	5.943,95
	16.1. Redovna sredstva	5.943,95
4153	17. Tekuće održavanje opreme	2.990,60
	17.1. Redovna sredstva	2.990,60
4191	18. Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	31.462,57
	18.1. Redovna sredstva	16.189,97
	18.2. Transferi	15.272,60
4192	19. Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	517,50
	19.1. Redovna sredstva	517,50
4193	20. Izrada i održavanje softvera	58.749,83
	20.1. Redovna sredstva	58.749,83
4194	21. Osiguranje	1.382,08
	21.1. Redovna sredstva	1.382,08
4195	22. Kontribucije za članstvo u organizacijama	10.515,12
	22.1. Redovna sredstva	10.515,12
4196	23. Komunalne naknade	2.964,30
	23.1. Redovna sredstva	2.964,30
4198	24. Takse	166,58
	24.1. Redovna sredstva	166,58
4199	25. Ostalo	2.925,89
	25.1. Redovna sredstva	399,99
	25.2. Sopstvena sredstva	2.525,90
4316	26. Transferi za jednokratne socijalne pomoći	200,00
	26.1. Sopstvena sredstva	200,00
4415	27. Izdaci za opremu	10.338,70
	27.1. Redovna sredstva	9.900,00
	27.2. Sopstvena sredstva	438,70
4416	28. Investiciono održavanje	12.423,70
	28.1. Redovna sredstva	6.967,01
	28.2. Namjenska sredstva	5.456,69
	UKUPNO:	1.084.041,88
SOPSTVENI PRIHODI-ANALITIKA		
Konto	Opis	Iznos
7153	Usluge izrade cip-a i bar koda	19.282,50
7153	Usluge izrade UDK-a brojeva	206,50
7153	Usluge kopiranja i skeniranja	1.521,70
7153	Usluge članarine	474,00
7153	Prodaja sopstvenih izdanja	549,50
7153	Pohađanje kursa cobiss3	2.672,00
7153	Cobiss članarine	3.510,00
7153	Ostalo	5.379,07
7153	Povraćaj akciza	13.408,45
	UKUPNO:	47.003,72

RASHODI FINANSIRANI IZ SOPSTVENIH PRIHODA		
Konto	Opis	Iznos
4122	Naknada za godišnji odmor	1.263,00
4124	Jubilarne nagrade	3.313,50
412500	Otpremnine	1.206,00
412511	Pomoć u prevozu	982,68
4127	Ostale naknade	6.369,50
4131	Administrativni materijal	4.044,21
4133	Materijal za posebne namjene	5.869,13
4135	Gorivo	12.810,76
4141	Službena putovanja	2.353,22
4142	Reprezentacija	1.083,33
4149	Ostale usluge-štampanje	3.392,69
4199	Ostalo	2.539,93
4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	200,00
4415	Izdaci za opremu	438,70
	UKUPNO:	45.866,65

I NAMJENSKA SREDSTVA		
R b	Naziv ugovora	Iznos
1.	Publikovanje dvojzične monografije "Italijansko poslanstvo na Cetinju"	5.000,00
2.	Edukacija i doedukacija stručnog kadra u oblasti zaštite kulturne baštine	2.000,00
3.	Digitalizacija 5000 strana, knjiga značajnih za istoriju kulture Crne Gore	4.000,00
4.	Izložba - 520 godina od štampanja "Oktoiha" - prve ćirilice knjige na slovenskom jugu	10.000,00
5.	Izrada kožnih o polukožnih poveza za stare i rijetke knjige i staru periodiku	5.000,00
6.	Izrada suvenira	2.000,00
7.	Konzervacija i restauracija oštećene periodike iz Zbirke Montenegrina i 30 rukpoisa	3.000,00
8.	Sprovođenje otkupa knjiga u cilju obogaćivanja i kompletiranja fondova nedostajućim naslovima	4.000,00
9.	Tehničko-tehnološko opremanje Laboratorije za konzervaciju i restauraciju	7.000,00
	UKUPNO:	42.000,00

II DONACIJA

Donacija dobijena od Sekretarijata radne grupe za kulturu i društvo–Savjet za regionalnu saradnju, RCCTFCS iznosi 1.567,00, a odnosi se na izradi brošure o zgradi Francuskog poslanstva na Cetinju.

OBRAZLOŽENJE

I REALIZACIJA BUDŽETSKIH I SOPSTVENIH PRIHODA I RASHODA

1. Budžetski prihodi ostvareni u 2014. godini iznose **1.004.746,09€**, što čini 99,92%.
2. Bruto zarade u 2014. godini iznosile su **739.431,41€**, od čega se na neto zarade odnosi 440.683,66€; na porez 63.671,81€; na doprinose na teret zaposlenih 159.069,06€; na doprinose na teret poslodavca 66.279,21€ i priznati porezi na dohodak 9.442,46€.
3. Ostala lična primanja iznosila su **13.134,68€**, što je za 8.420,68€ više od planiranog izdatka, a uključuju:
 - naknade za neiskorišćeni godišnji odmor za 3 zaposlena;
 - jubilarne nagrade za 5 zaposlenih;
 - otpremnine za 2 zaposlena;
 - pomoć u troškovima prevoza do posla za 3 zaposlena;
 - pomoć u slučaju smrti člana porodice za 4 zaposlena;
 - pomoć u liječenju za 1 zaposlenog;
 - naknada članovima savjeta, kao i ostale naknade.
4. Rashodi za materijal iznosili su **116.552,40€**, što je za 6.438,10€ više od planiranog izdatka, a konkretno odstupanje se pojavljuje kod konta **4135 - Gorivo** i kupovine lož ulja za zagrijavanje dva objekta.
5. Rashodi za usluge u 2014. godini iznosili su **42.478,51€**, što je za 6.733,51€ više od planiranog, a odstupanja se pojavljuju kod konta:
 - 4141 - Rashodi za službena putovanja;
 - 4142 - Rashodi za reprezentaciju;
 - 4149 - Ostale usluge - štampanja, prevođenja.
6. Rashodi za tekuće održavanje građevinskih objekata i opreme ostvareni su u skladu sa planom.
7. Ostali izdaci u 2014. godini iznosili su **93.411,27€**, što je manje za 16.447,73€ od planiranih izdataka, jer se realizacija kupovine kompjuterske opreme, neophodne za nesmetano funkcionisanje bibliotečko-informacionog sistema u iznosu od 16.000,00€, prenijela za 2015. godinu.
8. Kapitalni izdaci su iznosili **17.305,71€** što je u skladu sa planom.

II NEIZMIRNE OBAVEZE I NEOSTVARENA POTRAŽIVANJA

1. Neizmirene obaveze na dan 31.12.2014. godine iznose **10.640,26€**, a odnose se na rashode za električnu energiju, gorivo, materijal za posebne namjene, komunikacione i komunalne usluge.
2. Nerealizovana potraživanja na dan 31.12.2014. godine iznose **33.928,30€**, od čega su potraživanja za cobiss članarine 28.935,00€, a potraživanja od usluge izrade cip-a **4.993,30€**.

PRILOG I

SPISAK BIBLIOTEKA KOJIMA NBCG UPUĆUJE PUBLIKACIJE PUTEM MEĐUNARODNE RAZMJENE

Narodna i univerzitetska biblioteka "Petar Kočić"
Banja Luka, Republika Srpska
Narodna i univerzitetska biblioteka
Bosna i Hercegovina
Institut za istoriju
Bosna i Hercegovina
Nacionalna i univerzitetska biblioteka "Kliment
Ohridski"
Makedonija
Makedonska akademija nauka i umetnosti
Makedonija
Filozofska fakulteta , Knjižnica Oddelka za
slovenistiko
SLOVENIJA
Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Odd. za
zgodovino
SLOVENIA
Slovenska akademija znanosti in umetnosti,
SLOVENIJA
Narodna in univerzitetna knjižnica
SLOVENIJA
Institute for Scientific Information on Social
Sciences (INION RAN)
Moskva RUSIJA
National Academy of Sciences of Ukraine –
National Library
KYIV UKRAINE
Russian State Library
RUSSIA
BAN – Russian Academy of Sciences
St. Petersburg RUSSIA
National Library of Russia
St. Petersburg RUSSIA
Österreichische Nationalbibliothek
Wien AUSTRIA
Universitätsbibliothek
Fachbibliothek für Slawistik
Wien AUSTRIA
St. Cyril & Methodius National Library of Bulgaria
BULGARIA
University of Ioannina
Ioannina GREECE – HELLAS
Nacionalna i sveučilišna knjižnica
Zagreb HRVATSKA
AMHA – Acta Medico-historica Adriatica
Rijeka, Hrvatska
Filozofski fakultet u Rijeci
Rijeka , Hrvatska
Slovanska knjihovna
Praha, Czech Republic
Narodni knjihovna Ceske Republiky
PRAHA, Czech Republic
Knjihovna Národního muzea
PRAHA, CZECH REPUBLIC
British Library
Slavonic and East European Collections
London, United Kingdom
University of Bradford

West Yorkshire, United Kingdom
Universita degli studi di Bari
Bari ITALIA
Südost Institut – Bibliothek
Regensburg
GERMANY
DFG
Bonn, GERMANY
Preussischer Kulturbesitz – Haus2/Osteuropa
Abteilung
BERLIN
Institut für Slavische Philologie Der Universität
München
München GERMANY
Die Deutsche Bibliothek
Leipzig, GERMANY
Bayerische Staatsbibliothek
München, GERMANY
Universität Göttingen
Göttingen, GERMANY
Biblioteka Narodowa
Warszawa, POLAND
Uniwersytet Jagiellonski, Biblioteka Jagiellonska
Krakow, POLAND
Instytut Slawistyki PAN
WARSZAWA, POLAND
Biblioteka Nationala
Bucuresti, ROMANIA
National Library
Scanderbeg Square, Tirana
ALBANIA
University of Kansas
Lawrence, USA
University of Illinois at Urbana-Champaign , Slavic
and EE Library
USA
The New York Public Library
New York, USA
University of Wisconsin – Madison
USA
University of Washington Libraries
Washington
USA
Columbia University Libraries
New York, USA
Library of Congress
Washington, USA
Bibliothèque Nationale de France
Paris, FRANCE
Univerziteti Iliria
PRISHTINA, REPUBLIC OF KOSOVO
Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske
Banja Luka
Ambasada Crne Gore u Argentini -

PRILOG II

**RAZMJENA NACIONALNE BIBLIOTEKE CRNE GORE SA NARODNIM I DRUGIM
BIBLIOTEKAMA U CRNOJ GORI**
izdanja NBCG i iz fonda multiplikati

Tokom 2014. godine NBCG "Đurde Crnojević" je svim narodnim bibliotekama u Crnoj Gori, ali i nekim drugim institucijama u državi i van nje uputila vrijedne publikacije i to: 2084 primjerka monografskih publikacija (Crnogorska bibliografija 1494-1994; Portreti; Posebna izdanja NBCG) i 1304 broja serijskih publikacija (Bibliografski vjesnik...). Publikacije su upućene sljedećim ustanovama:

1. Univerzitet Donja Gorica – 1 komplet Crnogorske bibliografije (komplet – 33 knjige)
2. Univerzitetska biblioteka Podgorica - 4 kompleta Crnogorske bibliografije
3. Narodna Biblioteka "Radosav Ljumović"- 4 kompleta Crnogorske bibliografije
4. MTŠ "Ivan Uskoković"- 4 kompleta Crnogorske bibliografije
5. Centar za kulturu Nikšić - 2 kompleta Crnogorske bibliografije, 1 komplet (10 knjiga) izdanja *Portreti, Posebna izdanja* – izbor i komplet *Bibliografskog vjesnika*)
6. Centar za kulturu Danilovgrad – 1 komplet Crnogorske bibliografije
7. Centar za kulturu Bijelo Polje - 1 komplet Crnogorske bibliografije
8. Osnovna škola „Njegoš“Cetinje – 1 komplet Crnogorske bibliografije
9. Centar za kulturu Tivat – (*Crnogorska bibliografija, Portreti, Posebna izdanja* – izbor i komplet *Bibliografskog vjesnika*)
10. Biblioteka Skupštine Crne Gore – *Crnogorska bibliografija, Portreti, Posebna izdanja* – izbor i komplet *Bibliografskog vjesnika*, najnovija posebna izdanja, kao i fototipska: *Zakonik Danila I, Granit, Tri dana u Trijestu i Besjede i Proglasi Nikole I, Zakon o narodnijem školama, Državni kalendarKnjaževine Crne Gore*
11. Centar za kulturu "Nikola Đurković" Kotor - *Crnogorska bibliografija, Portreti, Posebna izdanja* – izbor i komplet *Bibliografskog vjesnika*
12. Centar za kulturu Kolašin –*Crnogorska bibliografija, Portreti, Posebna izdanja* – izbor i komplet *Bibliografskog vjesnika*, 42 publikacije iz fonda multiplikata
13. Centar za kulturu Rožaje – *Crnogorska bibliografija, Portreti, Posebna izdanja* – izbor i komplet *Bibliografskog vjesnika*
14. Centar za kulturu Pljevlja – *Crnogorska bibliografija, Portreti, Posebna izdanja* – izbor i komplet *Bibliografskog vjesnika*
15. Srednja mješovita škola – Cetinje – izdanja Biblioteke 8; multiplikati - 56
16. Kulturni centar Bar, Narodna biblioteka i čitaonica "Ivo Vučković" – 212 publikacija
17. Poklon knjiga Islamskoj vjerskoj zajednici, Podgorica – 455 naslova monografskih publikacija; 3 naslova serijskih publikacija
18. Fakultet za crnogorski jezik i književnost – Cetinje – 333 monografskih, 16 naslova serijskih publikacija (784 broja)
19. Muzeji i galerije Podgorica -105 monografskih, 6 naslova serijskih publikacija (30 brojeva)

CENTRALNI REGISTAR BIBLIOTEKA
-biblioteke upisane 2014. godine-

Budva	
	1. JU Srednja mješovita škola "Danilo Kiš"
	2. JUOŠ "Druga osnovna škola"
	3. JUOŠ "Stefan Mitrov Ljubiša"
PLUŽINE	4. JUOŠ "Bajo Pivljanin"
	5. JUOŠ "Braća Topalović"
	6. JUOŠ "Bečko Jovović"
PLJEVLJA	7. JUOŠ "Radoje Kontić"
	8. JUOŠ "Vladimir Rolović"
ŠAVNIK	9. Narodna biblioteka
PODGORICA	10. JUOŠ "Dr Dragiša Ivanović"
	11. JUOŠ "Maksim Gorki"
	12. JUOŠ "Štampar Makarije"
	13. JUOŠ "Vladimir Nazor"
	15. JU Srednja elektrotehnička škola "Vaso Aligrudić"
	16. JU Škola za srednje i više stručno obrazovanje "Sergije Stanić"
	17. JUOŠ "Marko Miljanov"
	17. JUOŠ "Đoko Prelević"
	18. JUOŠ "Đoko Prelević"
	19. JUOŠ "Božidar Vuković Podgoričanin"

Prilog IV: PRIPREMA BIBLIOTEČKE GRADE ZA DIGITALIZACIJU U 2014.

1. Planirano i realizovano skeniranje monografskih publikacija

1.1. Zbirka „Montenegrina“- monografske publikacije

naslov	broj strana	metapodaci, cobiss id	realizacija
Petrović-Njegoš, Petar II: Ода ступљња Фердинанда I. императора аустрискога и краља маџарскога и пр. и пр. и пр.- Cetinje, 1835.	6	ID=10189072	realizovano, Digitalna kolekcija Petar II Petrović Njegoš
Montenegro und die Montenegriner. - Stuttgart, 1837.	114	ID=9792784	realizovano
Pajić, M.: Cérnagora: eine umfassende Schilderungdes Landes... - Agram, 1851.	253	ID=9847056	realizovano
Повѣстница црне Горе: од најстариј времена до 1830. - Zemun, 1850.	X , 233, 48, 16	ID=2999824	realizovano
Reinach, J. : La Serbie et Monténégro. - Paris, 1876.	327	ID=13245200	realizovano
Petrović-Njegoš, Nikola I: Balkanska carica. - S. Peterburg, 1894.	288	ID=11971600	realizovano, Digitalna biblioteka CG
Bakić, M. : Черногория подъ управленіѣмъ владыкъ. - Petrograd, 1878.	207-272	ID=13102352	realizovano
Vladalačka kuća Petrović-Njegoš: Nikola I, njegova djeca, zetovi i unučad. - Cetinje, 1910.	44	ID=11553552	realizovano
Slike iz Crne Gore. - Cetinje, 1910.	9, 34 l	ID=4782087	realizovano
Milaković, D. : Istorija Crne Gore. - Pančevo, 1895.	250	ID=10180880	realizovano
Petrovič, M. : По Черногоріи. - Moskva, 1903.	77	ID=13274384	realizovano
A sua Maestà Nikola I nel cinquantesimo... - Bologna, 1910?	26	ID=2760976	realizovano
Ukupno realizovano	2112		
Predviđeno	2112		

1.2. Legat dr Pera Šoća

naslov	broj strana	metapodaci, cobiss id	realizacija
Lavrov, P. A.: Петръ II Петровичъ Нъегошъ владыка черногорскій...- Moskva, 1887.	X, 416	ID=16470032	realizovano, Digitalna kolekcija Petar II Petrović

			Njegoš
Vačlik, I. J.: Черногорския царствующія династии. - S. Peterburg, 1889.	22	ID=16472336	realizovano
Petrović-Njegoš, Nikola I: Balkanska carica. - S. Peterburg, 1891.	IV, 234	ID=14359312	realizovano, Digitalna biblioteka CG
Служба иже светыхъ Оцу нашему...Moskva, 1895	55	ID=10283792	realizovano
Opšti imovinski zakonik za Knjaževinu Crnu Goru. - Cetinje, 1898.	X, 362	ID=13277456	realizovano
Roganović-Crnogorac, R.: Ropstvo vladike crnogorskog Danila Petrovića-Njegoša u Zeti početkom XVIII vijeka. - Cetinje, 1887.	44	ID=15929104	realizovano
Ruska čitanka: za I i II...- Beograd, 1893.	70	ID=15571984	realizovano
Čuturilo, S.: Treća čitanka: za III...- Pančevo, 1880.	136	ID=2923792	realizovano
Francuska čitanka. - Beograd, 1896.	III, 366	ID=15091728	realizovano
Dumas, A.: La dame aux camelias. - Pariz, 1852	136	ID=16511248	realizovano
Ukupno realizovano	1868		
Predviđeno	1868		

1.3. Legat Nikole Đonovića			
naslov	broj strana	metapodaci, cobiss id	realizacija
Popović, G.: Recht und Gericht in Montenegro. - Agram, 1877.	90	ID=19554576	realizovano
Milaković, D.: Istorija Crne Gore. - Pančevo, 1888.	250	ID=19197968	realizovano
Petrović-Njegoš, Petar II: Gorski vijenac. - Beograd, 1947.	140	ID=18568720	realizovano
Tomić, J. N.: Crna Gora za Morejskog rata: 1684-1699. - Beograd, 1907.	V, 374	ID=62313223	realizovano
Đonović, J.: Ustavne i političke borbe u Crnoj Gori: 1905-1910. - Beograd, 1939.	331	ID=5614864	realizovano
Pavićević, M. M.: Crnogorsko pravosuđe i pravno shvaćanje u anegdotama. - Zagreb, 1933.	XLIII, 202	ID=18576400	realizovano
Đonović, N.: Iskustvo i potrebe Crne Gore. - Beograd, 1933.	56	ID=19933712	realizovano
Ukupno realizovano	1491		
Predviđeno	1491		

1.4. Legat Dušana Gvozdenovića			
naslov	broj strana	metapodaci, cobiss id	realizacija
Dienes, P.: Lecon sur les singularites des fonctions analytiques. - Paris, 1913.	VIII, 172	ID=20471824	realizovano
Mickiewicz, A.: Les Slaves: cours professe au College de France. - Paris, 1914	XXXII, 371	ID=20173584	realizovano
Stepanov, V. V.: Курс дифференциальных уравнений. - Moskva, 1945	405	ID=21302032	realizovano
Karamata, J. : Dedekindovi preseki: teorija iracionalnih brojeva. - Beograd, 1934	59	ID=20422160	realizovano
Ukupno realizovano	1047		
Predviđeno	1047		

2. Planirano i realizovano skeniranje monografskih publikacija

2.1. Stara crnogorska periodika			
naslov	broj strana	metapodaci, cobiss id	realizacija
Slobodna misao (1922-1941)	1800	ID= 26982668	realizovano
Cetinjski list (1976-1988)	4500	ID=	
Ukupno realizovano	1800		
Predviđeno	1800		

3.1. Portreti			
naslov	broj strana	metapodaci, cobiss id	realizacija
Portreti I	366	ID= 2051586	realizovano
Portreti II	356	ID= 2051586	realizovano
Portreti III	483	ID= 2051586	realizovano
Portreti IV	334	ID= 2051586	realizovano
Portreti V	322	ID= 2051586	realizovano
Portreti VI	322	ID= 2051586	realizovano
Portreti VII	344	ID= 2051586	realizovano
Portreti VIII	340	ID= 2051586	realizovano
Portreti IX	419	ID= 2051586	realizovano
Portreti X	476	ID= 2051586	realizovano
Ukupno realizovano	3762		
Predviđeno	3762		